

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Male**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|--|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Africa | | | | | | | | | | | | |
| *Algeria, Sétif | - | - | 4.7 | (22.6) | 0.1 | (0.2) | - | - | 0.0 | (0.2) | 15.0 | (76.9) |
| *Algeria, Batna | 0.1 | (0.9) | 0.6 | (5.6) | 4.1 | (35.3) | 0.5 | (4.3) | 1.0 | (7.8) | 5.5 | (46.1) |
| *Kenya, Nairobi | - | - | 0.1 | (0.9) | 0.1 | (2.8) | - | - | 0.1 | (1.9) | 4.7 | (94.3) |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | (100.0) |
| *South Africa, Eastern Cape | - | - | 0.1 | (1.4) | 0.1 | (1.4) | - | - | - | - | 4.3 | (97.1) |
| *Uganda, Kyadondo County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | (100.0) |
| *Zimbabwe, Harare: African | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | (1.9) | 13.4 | (98.1) |
| Central and South America | | | | | | | | | | | | |
| Argentina, Chaco | - | - | 0.3 | (1.0) | 0.1 | (0.1) | - | - | - | - | 31.5 | (98.9) |
| Argentina, Entre Ríos Province | 0.1 | (0.3) | 0.4 | (1.2) | 0.8 | (2.4) | - | - | 0.6 | (1.9) | 30.5 | (94.2) |
| Argentina, Córdoba | 0.0 | (0.1) | 0.7 | (2.6) | 0.9 | (3.2) | 0.1 | (0.4) | 0.2 | (0.7) | 24.7 | (93.0) |
| Argentina, Mendoza | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (0.8) | 0.4 | (1.4) | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.5) | 23.4 | (97.2) |
| Argentina, Tierra del Fuego | - | - | 0.3 | (1.9) | 2.2 | (11.3) | 0.6 | (1.9) | 2.4 | (11.3) | 18.1 | (73.6) |
| Brazil, Aracaju | 0.2 | (1.0) | 0.3 | (1.6) | 0.6 | (3.1) | 0.2 | (1.0) | 0.2 | (1.0) | 18.0 | (92.1) |
| Brazil, Curitiba | 0.0 | (0.2) | 0.5 | (2.6) | 2.8 | (14.5) | 0.4 | (2.0) | 1.1 | (5.4) | 14.7 | (75.4) |
| Brazil, Florianópolis | 0.3 | (1.0) | 2.3 | (6.3) | 9.4 | (26.6) | 0.4 | (1.0) | 5.4 | (14.5) | 18.4 | (50.7) |
| *Brazil, Goiânia | 0.2 | (0.7) | 0.1 | (0.6) | 1.2 | (5.9) | 0.1 | (0.4) | 0.7 | (3.3) | 19.0 | (89.1) |
| Brazil, Jaú | - | - | 4.2 | (21.0) | 5.6 | (24.7) | 2.0 | (8.6) | 3.5 | (17.3) | 6.2 | (28.4) |
| Brazil, Poços de Caldas | - | - | 0.4 | (2.0) | 1.3 | (10.2) | 1.3 | (8.2) | 1.1 | (8.2) | 11.1 | (71.4) |
| *Chile, Region of Antofagasta | 0.4 | (0.9) | 0.6 | (1.5) | 1.5 | (3.3) | 0.3 | (0.9) | 1.1 | (2.4) | 41.4 | (91.0) |
| Chile, Bío Bío Province | - | - | 0.1 | (0.8) | 1.2 | (11.5) | - | - | 0.1 | (0.8) | 8.6 | (86.9) |
| Chile, Concepción | - | - | 0.5 | (4.1) | 0.2 | (1.5) | - | - | 0.1 | (1.0) | 11.5 | (93.3) |
| *Chile, Valdivia | - | - | 0.5 | (4.1) | 0.6 | (5.7) | 0.1 | (0.8) | 0.4 | (3.3) | 8.8 | (86.2) |
| Colombia, Cali | 0.1 | (0.4) | 0.2 | (1.0) | 1.1 | (7.9) | 0.2 | (1.1) | 0.5 | (3.6) | 11.8 | (85.9) |
| Colombia, Bucaramanga | 0.1 | (0.4) | 0.9 | (8.3) | 0.3 | (2.8) | 0.1 | (0.8) | 0.3 | (2.8) | 8.8 | (84.9) |
| *Colombia, Manizales | 0.1 | (1.0) | - | - | 0.1 | (1.0) | - | - | - | - | 10.1 | (98.1) |
| Colombia, Pasto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | (100.0) |
| Costa Rica | 0.0 | (0.5) | 0.3 | (2.9) | 0.6 | (7.1) | 0.1 | (1.4) | 0.3 | (4.0) | 7.3 | (84.2) |
| Ecuador, Cuenca | - | - | 0.1 | (1.5) | 0.3 | (5.9) | 0.1 | (1.5) | 0.1 | (1.5) | 5.4 | (89.7) |
| Ecuador, Guayaquil | 0.0 | (0.5) | 0.3 | (3.4) | 0.7 | (8.4) | 0.0 | (0.5) | 0.3 | (3.7) | 6.4 | (83.5) |
| *Ecuador, Loja | - | - | 0.4 | (3.4) | - | - | - | - | 0.7 | (6.9) | 9.1 | (89.7) |
| *Ecuador, Manabí | - | - | 0.1 | (1.1) | 0.1 | (1.1) | - | - | - | - | 5.6 | (97.9) |
| Ecuador, Quito | 0.1 | (0.7) | 0.4 | (5.4) | 0.3 | (4.0) | 0.1 | (0.7) | 0.2 | (2.2) | 6.9 | (87.1) |
| *France, Martinique | 0.1 | (0.7) | 0.4 | (4.1) | 2.9 | (29.9) | 0.5 | (4.8) | 2.0 | (20.4) | 3.7 | (40.1) |
| *French Guiana | - | - | - | - | 8.2 | (36.3) | 0.9 | (4.4) | 3.2 | (13.2) | 11.8 | (46.2) |
| *Jamaica, Kingston and St Andrew | - | - | 0.9 | (4.0) | 6.0 | (30.9) | 0.3 | (1.3) | 1.6 | (9.4) | 10.1 | (54.3) |
| *Peru, Lima | 0.0 | (0.2) | 0.1 | (1.0) | 1.0 | (7.9) | 0.2 | (1.2) | 0.5 | (4.0) | 11.4 | (85.8) |
| USA, Puerto Rico | 0.1 | (0.3) | 0.5 | (2.9) | 4.9 | (33.0) | 0.4 | (2.8) | 2.4 | (16.1) | 6.5 | (44.9) |
| Uruguay | 0.2 | (0.3) | 1.3 | (2.7) | 7.5 | (15.3) | 0.8 | (1.6) | 2.8 | (5.9) | 34.0 | (74.2) |
| North America | | | | | | | | | | | | |
| *Canada, Alberta | 0.0 | (0.0) | 2.0 | (5.6) | 19.2 | (52.5) | 1.7 | (4.7) | 9.4 | (26.2) | 4.0 | (11.0) |
| Canada, British Columbia | 0.1 | (0.2) | 1.9 | (5.5) | 17.6 | (50.8) | 1.5 | (4.2) | 8.5 | (25.1) | 4.6 | (14.3) |
| Canada, Manitoba | 0.1 | (0.2) | 0.9 | (2.1) | 22.9 | (54.7) | 1.9 | (4.4) | 10.4 | (25.7) | 5.0 | (12.8) |
| *Canada, New Brunswick | - | - | 2.5 | (4.5) | 29.6 | (54.8) | 2.4 | (4.4) | 14.5 | (27.2) | 4.9 | (9.1) |
| *Canada, Newfoundland and Labrador | - | - | 0.3 | (0.7) | 21.3 | (41.4) | 1.9 | (3.7) | 11.3 | (22.2) | 16.1 | (32.1) |
| *Canada, Northwest Territories | - | - | 4.0 | (9.1) | 15.9 | (36.4) | 3.5 | (9.1) | 15.8 | (34.1) | 5.1 | (11.4) |
| *Canada, Nova Scotia | 0.0 | (0.0) | 1.8 | (3.2) | 28.4 | (55.2) | 1.9 | (3.8) | 11.6 | (22.9) | 7.4 | (15.0) |
| *Canada, Nunavut | - | - | 1.8 | (2.3) | 43.3 | (51.2) | 2.7 | (2.3) | 42.2 | (39.5) | 3.5 | (4.7) |
| *Canada, Ontario | 0.1 | (0.1) | 2.5 | (6.4) | 18.6 | (50.0) | 1.4 | (3.9) | 8.8 | (24.2) | 5.6 | (15.4) |
| *Canada, Prince Edward Island | 0.2 | (0.3) | 1.8 | (3.1) | 29.2 | (51.7) | 1.9 | (3.4) | 16.8 | (30.9) | 5.7 | (10.6) |
| Canada, Saskatchewan | 0.0 | (0.1) | 3.0 | (7.4) | 20.7 | (52.6) | 1.5 | (3.8) | 8.0 | (21.3) | 5.9 | (14.9) |
| *Canada, Yukon | - | - | 2.5 | (6.2) | 23.6 | (58.3) | 4.6 | (10.4) | 6.7 | (16.7) | 3.4 | (8.3) |
| USA | 0.1 | (0.1) | 2.1 | (4.4) | 22.2 | (47.7) | 1.7 | (3.7) | 10.3 | (22.8) | 9.6 | (21.4) |
| USA: White | 0.1 | (0.1) | 2.1 | (4.4) | 21.9 | (47.3) | 1.6 | (3.6) | 10.4 | (23.3) | 9.5 | (21.3) |
| USA: Black | 0.1 | (0.1) | 2.4 | (4.1) | 29.7 | (51.7) | 2.3 | (3.9) | 10.8 | (18.7) | 12.2 | (21.5) |
| USA, NPCR | 0.1 | (0.1) | 2.1 | (4.3) | 22.4 | (47.7) | 1.7 | (3.6) | 10.3 | (22.8) | 9.7 | (21.4) |
| USA, NPCR: White | 0.1 | (0.1) | 2.1 | (4.4) | 22.0 | (47.3) | 1.6 | (3.6) | 10.5 | (23.3) | 9.6 | (21.4) |
| USA, NPCR: Black | 0.1 | (0.1) | 2.4 | (4.1) | 29.7 | (51.7) | 2.3 | (3.9) | 10.8 | (18.7) | 12.2 | (21.5) |
| USA, NPCR: Asian and Pacific Islander | 0.0 | (0.2) | 0.9 | (3.7) | 12.3 | (47.5) | 1.2 | (4.8) | 6.5 | (25.0) | 4.9 | (18.9) |
| USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives | - | - | 1.1 | (4.0) | 12.8 | (47.4) | 0.9 | (3.6) | 5.6 | (20.4) | 6.8 | (24.6) |
| USA, SEER (18 registries) | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (4.6) | 20.5 | (48.8) | 1.6 | (3.8) | 9.6 | (23.7) | 7.6 | (18.9) |
| *USA, SEER (18 registries): White | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (4.7) | 20.2 | (48.3) | 1.5 | (3.7) | 9.8 | (24.2) | 7.6 | (19.0) |
| *USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White | 0.1 | (0.1) | 2.2 | (4.7) | 21.9 | (48.6) | 1.6 | (3.7) | 10.5 | (24.3) | 8.0 | (18.7) |
| *USA, SEER (18 registries): Hispanic White | 0.0 | (0.1) | 1.1 | (5.1) | 9.5 | (43.8) | 0.8 | (3.8) | 5.1 | (23.5) | 5.1 | (23.8) |
| *USA, SEER (18 registries): Black | 0.1 | (0.1) | 2.6 | (4.5) | 30.1 | (53.2) | 2.4 | (4.2) | 11.2 | (19.8) | 10.2 | (18.2) |
| *USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander | 0.0 | (0.1) | 1.1 | (3.9) | 13.4 | (48.1) | 1.4 | (4.9) | 6.8 | (24.6) | 4.9 | (18.5) |
| USA, SEER (9 registries) | 0.1 | (0.1) | 1.6 | (4.0) | 19.6 | (49.2) | 1.5 | (3.8) | 9.2 | (23.8) | 7.3 | (19.0) |
| *USA, SEER (9 registries): White | 0.1 | (0.1) | 1.6 | (4.0) | 19.0 | (48.5) | 1.4 | (3.7) | 9.3 | (24.5) | 7.2 | (19.2) |
| *USA, SEER (9 registries): Black | 0.1 | (0.1) | 2.4 | (4.3) | 30.6 | (54.4) | 2.3 | (4.2) | 10.9 | (19.3) | 9.9 | (17.8) |
| USA, Alabama | 0.1 | (0.1) | 2.5 | (3.9) | 29.3 | (46.5) | 2.0 | (3.2) | 12.1 | (19.9) | 16.1 | (26.4) |
| USA, Alabama: White | 0.1 | (0.1) | 2.5 | (3.8) | 29.0 | (46.4) | 1.9 | (3.1) | 12.3 | (20.6) | 15.5 | (25.9) |
| USA, Alabama: Black | 0.1 | (0.1) | 2.8 | (4.2) | 31.3 | (46.9) | 2.3 | (3.4) | 11.4 | (16.9) | 19.0 | (28.7) |
| USA, Alaska | - | - | 1.8 | (4.4) | 19.0 | (46.2) | 1.5 | (3.5) | 9.9 | (22.5) | 9.9 | (23.3) |
| USA, Alaska: Alaska Natives | - | - | 1.7 | (2.9) | 32.0 | (52.6) | 1.3 | (2.3) | 17.6 | (27.4) | 9.3 | (14.9) |
| USA, Arizona | 0.0 | (0.1) | 1.2 | (3.3) | 14.6 | (41.7) | 1.1 | (3.3) | 7.1 | (21.3) | 10.3 | (30.4) |
| USA, Arizona: White | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (3.3) | 14.8 | (41.4) | 1.2 | (3.3) | 7.3 | (21.5) | 10.5 | (30.5) |
| USA, Arizona: Black | - | - | 1.1 | (2.7) | 18.6 | (50.0) | 0.9 | (2.3) | 6.0 | (15.6) | 10.8 | (29.3) |
| USA, Arizona: American Indian | - | - | 0.2 | (2.8) | 4.7 | (47.2) | 0.3 | (2.8) | 2.0 | (19.4) | 2.7 | (27.8) |
| USA, Arkansas | 0.0 | (0.0) | 3.2 | (5.1) | 31.0 | (49.1) | 1.9 | (3.1) | 13.5 | (22.0) | 12.6 | (20.6) |
| USA, Arkansas: White | 0.0 | (0.0) | 3.2 | (5.1) | 30.1 | (48.5) | 1.8 | (3.0) | 13.6 | (22.7) | 12.4 | (20.7) |
| USA, Arkansas: Black | - | - | 3.9 | (5.3) | 38.6 | (53.2) | 3.2 | (4.2) | 12.9 | (17.2) | 14.2 | (20.1) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Male (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|-------------|--------------|------------|--------|-----------------|--------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| North America (contd) | | | | | | | | | | | | |
| USA, California | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (5.2) | 15.2 | (47.1) | 1.2 | (3.9) | 7.6 | (24.1) | 6.1 | (19.7) |
| USA, California: White | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (5.2) | 15.1 | (46.6) | 1.2 | (3.7) | 7.6 | (24.3) | 6.2 | (20.1) |
| USA, California: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 2.5 | (5.3) | 23.8 | (51.3) | 1.8 | (4.0) | 9.3 | (20.1) | 9.0 | (19.3) |
| USA, California: American Indian | – | – | 1.0 | (7.3) | 5.6 | (44.8) | <i>0.4</i> | <i>(3.6)</i> | 3.3 | (26.0) | 2.3 | (18.2) |
| USA, California, Los Angeles County | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (4.8) | 13.5 | (46.2) | 1.2 | (4.1) | 6.8 | (23.8) | 5.9 | (20.9) |
| *USA, California, Los Angeles County: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (4.9) | 12.7 | (45.4) | 1.1 | (3.9) | 6.6 | (24.4) | 5.7 | (21.2) |
| *USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.7 | (4.6) | 15.8 | (45.8) | 1.4 | (4.0) | 8.2 | (25.1) | 6.6 | (20.4) |
| *USA, California, Los Angeles County: Hispanic White | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 1.0 | (5.9) | 7.6 | (44.1) | 0.6 | (3.7) | 3.8 | (21.9) | 4.2 | (24.0) |
| *USA, California, Los Angeles County: Black | – | – | 2.0 | (4.3) | 23.6 | (51.8) | 1.9 | (4.2) | 8.8 | (19.5) | 9.2 | (20.2) |
| *USA, California, Los Angeles County: Chinese | – | – | 1.3 | (5.4) | 9.3 | (41.4) | 1.1 | (4.2) | 5.7 | (24.7) | 4.8 | (24.2) |
| *USA, California, Los Angeles County: Filipino | <i>0.2</i> | <i>(0.5)</i> | 1.6 | (4.5) | 16.2 | (46.4) | 2.3 | (6.9) | 8.0 | (24.1) | 5.9 | (17.6) |
| *USA, California, Los Angeles County: Korean | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | 1.2 | (4.9) | 10.1 | (40.6) | 0.9 | (4.5) | 7.9 | (32.6) | 4.0 | (17.0) |
| USA, California, San Francisco Bay Area | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.7 | (5.1) | 15.6 | (49.5) | 1.4 | (4.3) | 7.7 | (25.0) | 4.9 | (16.0) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (5.0) | 14.3 | (48.7) | 1.2 | (4.0) | 7.1 | (24.8) | 4.8 | (17.3) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.6 | (5.0) | 15.1 | (49.2) | 1.3 | (4.1) | 7.4 | (24.8) | 4.8 | (16.7) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White | – | – | 0.8 | (4.3) | 9.5 | (44.1) | 0.8 | (3.5) | 5.5 | (25.4) | 4.5 | (22.8) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.7 | (6.8) | 27.4 | (51.4) | 1.8 | (3.6) | 10.7 | (20.2) | 9.7 | (18.0) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (4.8) | 14.7 | (49.4) | 2.1 | (6.7) | 8.6 | (28.5) | 2.9 | (10.4) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino | – | – | 1.1 | (3.5) | 16.7 | (51.9) | 1.1 | (3.5) | 8.9 | (27.7) | 4.0 | (13.3) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese | – | – | 0.7 | (6.8) | 9.4 | (56.8) | 0.7 | (4.5) | 5.2 | (27.3) | 0.5 | (4.5) |
| USA, Colorado | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.8) | 13.5 | (44.9) | 1.2 | (3.9) | 7.3 | (24.7) | 6.3 | (21.7) |
| USA, Colorado: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.8) | 13.4 | (44.5) | 1.1 | (3.9) | 7.4 | (25.1) | 6.3 | (21.7) |
| USA, Colorado: Black | – | – | <i>1.3</i> | <i>(3.7)</i> | 18.7 | (49.5) | 2.2 | (6.1) | 6.5 | (17.8) | 9.0 | (22.9) |
| USA, Connecticut | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (3.5) | 21.5 | (50.3) | 1.6 | (3.8) | 10.3 | (24.6) | 7.2 | (17.6) |
| *USA, Connecticut: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (3.6) | 21.2 | (49.6) | 1.6 | (3.8) | 10.4 | (25.1) | 7.2 | (17.8) |
| *USA, Connecticut: Black | – | – | 1.6 | (3.3) | 27.4 | (58.4) | 2.0 | (4.4) | 9.0 | (19.0) | 7.1 | (14.9) |
| USA, Delaware | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.4 | (2.8) | 23.6 | (47.2) | 1.6 | (3.4) | 12.2 | (25.0) | 10.6 | (21.5) |
| USA, Delaware: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (2.9) | 23.1 | (46.5) | 1.5 | (3.4) | 12.4 | (26.0) | 10.4 | (21.2) |
| USA, Delaware: Black | <i>0.4</i> | <i>(0.7)</i> | 0.9 | (1.7) | 28.8 | (51.7) | <i>1.6</i> | <i>(3.0)</i> | 11.1 | (19.8) | 12.6 | (23.2) |
| USA, Florida | 0.1 | (0.1) | 2.0 | (3.9) | 22.3 | (47.5) | 1.7 | (3.8) | 10.1 | (22.7) | 10.2 | (22.1) |
| USA, Florida: White | 0.1 | (0.1) | 2.0 | (3.9) | 22.5 | (47.2) | 1.7 | (3.7) | 10.3 | (23.1) | 10.2 | (22.0) |
| USA, Florida: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.7 | (3.8) | 22.9 | (50.5) | 1.9 | (4.0) | 8.4 | (18.6) | 10.4 | (23.0) |
| USA, Georgia | 0.0 | (0.1) | 3.0 | (5.4) | 28.1 | (52.0) | 2.2 | (4.0) | 12.2 | (22.9) | 8.3 | (15.6) |
| USA, Georgia: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 3.0 | (5.5) | 27.7 | (51.1) | 2.2 | (4.0) | 12.8 | (24.1) | 8.1 | (15.3) |
| USA, Georgia: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.9 | (5.2) | 31.4 | (55.1) | 2.4 | (4.1) | 10.8 | (18.7) | 9.4 | (16.8) |
| USA, Georgia, Atlanta | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.9 | (4.6) | 21.1 | (51.5) | 1.9 | (4.6) | 9.9 | (24.0) | 6.1 | (15.1) |
| *USA, Georgia, Atlanta: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.8 | (4.6) | 19.0 | (49.8) | 1.7 | (4.4) | 10.1 | (27.1) | 5.3 | (14.1) |
| *USA, Georgia, Atlanta: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.3 | (4.6) | 27.6 | (54.9) | 2.4 | (4.6) | 9.8 | (18.7) | 8.5 | (16.9) |
| USA, Idaho | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (3.6) | 15.6 | (45.5) | 1.1 | (3.3) | 8.7 | (26.0) | 7.1 | (21.5) |
| USA, Illinois | 0.0 | (0.1) | 2.2 | (4.4) | 24.5 | (49.0) | 2.0 | (3.9) | 11.5 | (23.8) | 9.0 | (18.8) |
| USA, Illinois: White | 0.1 | (0.1) | 2.3 | (4.5) | 23.9 | (48.8) | 1.9 | (3.9) | 11.6 | (24.5) | 8.5 | (18.2) |
| USA, Illinois: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 2.5 | (3.7) | 32.9 | (51.0) | 2.9 | (4.5) | 12.2 | (19.1) | 13.7 | (21.7) |
| USA, Indiana | 0.1 | (0.1) | 2.8 | (4.6) | 28.5 | (49.6) | 2.0 | (3.4) | 12.6 | (22.7) | 10.9 | (19.6) |
| USA, Indiana: White | 0.1 | (0.1) | 2.8 | (4.8) | 28.3 | (49.4) | 1.9 | (3.4) | 12.7 | (22.9) | 10.7 | (19.4) |
| USA, Indiana: Black | – | – | 1.8 | (2.7) | 35.1 | (53.0) | 2.5 | (3.9) | 12.7 | (19.1) | 14.2 | (21.3) |
| USA, Iowa | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.3 | (4.5) | 24.7 | (50.2) | 1.8 | (3.7) | 12.4 | (25.7) | 7.5 | (15.8) |
| USA, Kentucky | 0.1 | (0.1) | 4.3 | (5.6) | 38.0 | (50.5) | 2.6 | (3.5) | 16.6 | (22.8) | 12.9 | (17.6) |
| USA, Louisiana | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.3 | (5.4) | 30.8 | (51.2) | 2.5 | (4.1) | 13.8 | (23.8) | 9.1 | (15.4) |
| USA, Louisiana: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.2 | (5.5) | 28.5 | (50.5) | 2.2 | (3.9) | 13.4 | (24.8) | 8.4 | (15.2) |
| USA, Louisiana: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.7 | (4.9) | 38.7 | (53.2) | 3.4 | (4.6) | 15.5 | (21.4) | 11.3 | (15.8) |
| USA, Louisiana, New Orleans | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.0 | (3.5) | 28.7 | (53.4) | 2.3 | (4.2) | 13.6 | (25.7) | 6.7 | (13.1) |
| *USA, Louisiana, New Orleans: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.7 | (3.3) | 25.0 | (53.4) | 1.7 | (3.7) | 12.1 | (27.0) | 5.6 | (12.5) |
| *USA, Louisiana, New Orleans: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.7 | (3.8) | 37.4 | (53.7) | 3.2 | (4.5) | 17.1 | (24.2) | 9.2 | (13.7) |
| USA, Maine | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.7 | (5.0) | 25.7 | (49.3) | 2.2 | (4.2) | 12.4 | (24.5) | 8.3 | (16.9) |
| USA, Maryland | 0.1 | (0.1) | 1.8 | (4.2) | 19.5 | (46.5) | 1.6 | (3.7) | 9.0 | (21.7) | 9.7 | (23.7) |
| USA, Maryland: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.0 | (4.5) | 19.3 | (46.1) | 1.6 | (3.7) | 9.4 | (22.9) | 9.1 | (22.7) |
| USA, Maryland: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.6 | (3.4) | 22.7 | (48.1) | 1.7 | (3.7) | 8.6 | (18.0) | 12.6 | (26.6) |
| USA, Massachusetts | 0.1 | (0.1) | 1.8 | (3.8) | 22.7 | (50.2) | 1.8 | (4.1) | 10.6 | (24.0) | 7.5 | (17.8) |
| USA, Massachusetts: White | 0.1 | (0.1) | 1.8 | (3.8) | 23.0 | (50.1) | 1.9 | (4.1) | 10.8 | (24.1) | 7.5 | (17.8) |
| USA, Massachusetts: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.3 | (2.9) | 21.2 | (52.4) | 1.2 | (2.7) | 8.3 | (20.2) | 8.7 | (21.5) |
| USA, Michigan | 0.1 | (0.1) | 2.2 | (4.3) | 24.4 | (48.6) | 1.8 | (3.6) | 10.8 | (22.3) | 10.2 | (21.1) |
| USA, Michigan: White | 0.1 | (0.1) | 2.2 | (4.4) | 23.2 | (47.7) | 1.6 | (3.4) | 10.8 | (23.1) | 10.1 | (21.4) |
| USA, Michigan: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.5 | (3.7) | 35.8 | (54.6) | 2.9 | (4.5) | 11.6 | (18.0) | 12.2 | (19.1) |
| USA, Michigan, Detroit | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.1 | (3.9) | 28.6 | (52.3) | 2.1 | (3.9) | 12.1 | (23.1) | 8.7 | (16.7) |
| *USA, Michigan, Detroit: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.1 | (4.1) | 26.5 | (51.2) | 1.8 | (3.5) | 12.3 | (24.7) | 8.0 | (16.4) |
| *USA, Michigan, Detroit: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.4 | (3.5) | 39.0 | (55.6) | 3.4 | (4.8) | 12.6 | (18.7) | 11.9 | (17.3) |
| USA, Minnesota | 0.1 | (0.1) | 2.0 | (5.2) | 18.0 | (47.4) | 1.5 | (3.9) | 9.1 | (24.4) | 6.8 | (19.0) |
| USA, Mississippi | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 3.4 | (5.0) | 34.4 | (51.8) | 2.3 | (3.5) | 14.5 | (22.5) | 11.2 | (17.0) |
| USA, Missouri | 0.1 | (0.1) | 2.7 | (4.6) | 27.0 | (47.2) | 2.1 | (3.6) | 11.8 | (21.6) | 12.7 | (22.9) |
| USA, Missouri: White | 0.1 | (0.1) | 2.7 | (4.6) | 26.2 | (46.5) | 2.1 | (3.6) | 11.8 | (22.0) | 12.6 | (23.2) |
| USA, Missouri: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 3.0 | (4.3) | 38.3 | (55.3) | 2.6 | (3.8) | 12.0 | (17.5) | 12.9 | (18.9) |
| USA, Montana | – | – | 1.6 | (3.9) | 17.6 | (45.6) | 1.5 | (4.0) | 8.8 | (23.1) | 8.7 | (23.4) |
| USA, Nebraska | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.9 | (4.3) | 18.6 | (43.8) | 1.4 | (3.3) | 9.6 | (23.2) | 10.4 | (25.2) |
| USA, Nebraska: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.8 | (4.2) | 18.2 | (43.5) | 1.3 | (3.3) | 9.6 | (23.6) | 10.4 | (25.4) |
| USA, Nebraska: Black | <i>0.7</i> | <i>(0.8)</i> | <i>4.1</i> | <i>(6.1)</i> | 32.0 | (50.8) | <i>1.7</i> | <i>(3.0)</i> | 10.5 | (15.9) | 15.9 | (23.5) |
| USA, Nevada | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (3.7) | 16.1 | (39.9) | 1.2 | (3.0) | 7.6 | (19.3) | 13.6 | (34.0) |
| USA, Nevada: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (3.8) | 16.2 | (39.8) | 1.3 | (3.1) | 7.9 | (19.8) | 13.4 | (33.4) |
| USA, Nevada: Black | – | – | 1.5 | (3.4) | 18.7 | (43.3) | <i>1.1</i> | <i>(2.4)</i> | 6.8 | (15.4) | 15.8 | (35.5) |
| USA, New Hampshire | <i>0.2</i> | <i>(0.3)</i> | 2.2 | (5.0) | 21.7 | (47.8) | 1.6 | (3.6) | 10.4 | (23.5) | 8.4 | (19.7) |
| USA, New Jersey | 0.0 | (0.1) | 1.1 | (2.7) | 19.3 | (47.1) | 1.5 | (3.7) | 9.7 | (24.4) | 8.7 | (22.1) |
| USA, New Jersey: White | 0.1 | (0.1) | 1.2 | (2.7) | 19.6 | (46.8) | 1.5 | (3.6) | 10.1 | (25.1) | 8.6 | (21.7) |
| USA, New Jersey: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (2.9) | 23.1 | (48.9) | 2.0 | (4.3) | 8.8 | (18.4) | 11.9 | (25.4) |
| USA, New Mexico | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (4.3) | 12.0 | (40.6) | 1.1 | (3.5) | 5.7 | (19.4) | 9.3 | (32.2) |
| *USA, New Mexico: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (4.3) | 12.5 | (40.8) | 1.1 | (3.4) | 5.9 | (19.4) | 9.5 | (31.9) |
| *USA, New Mexico: Hispanic White | – | – | 1.0 | (3.7) | 9.8 | (41.0) | 0.9 | (3.5) | 4.3 | (17.8) | 8.0 | (34.0) |
| *USA, New Mexico: Non-Hispanic White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.5) | 14.1 | (40.8) | 1.2 | (3.4) | 6.7 | (20.0) | 10.4 | (31.1) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Male (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspc. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| North America (contd) | | | | | | | | | | | | |
| USA, New York State | 0.1 | (0.1) | 1.7 | (3.8) | 22.4 | (50.2) | 1.8 | (4.0) | 10.7 | (24.9) | 7.2 | (17.1) |
| USA, New York State: White | 0.1 | (0.1) | 1.9 | (4.0) | 22.7 | (49.6) | 1.8 | (3.9) | 11.3 | (25.5) | 7.2 | (16.9) |
| USA, New York State: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (3.0) | 24.0 | (54.8) | 1.8 | (4.0) | 8.6 | (19.7) | 8.0 | (18.3) |
| USA, North Carolina | 0.0 | (0.1) | 2.6 | (4.5) | 29.1 | (50.9) | 2.0 | (3.5) | 12.6 | (22.8) | 10.1 | (18.3) |
| USA, North Carolina: White | 0.0 | (0.1) | 2.6 | (4.6) | 28.0 | (50.2) | 1.9 | (3.4) | 12.6 | (23.5) | 9.8 | (18.3) |
| USA, North Carolina: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.7 | (4.2) | 35.4 | (53.8) | 2.6 | (4.0) | 13.1 | (19.7) | 11.8 | (18.2) |
| USA, North Dakota | - | - | 2.4 | (6.0) | 18.6 | (46.7) | 1.8 | (4.7) | 9.2 | (23.4) | 7.6 | (19.2) |
| USA, Ohio | 0.0 | (0.1) | 2.1 | (3.6) | 24.4 | (44.8) | 1.7 | (3.3) | 11.1 | (21.2) | 14.1 | (27.0) |
| USA, Ohio: White | 0.0 | (0.1) | 2.1 | (3.6) | 23.9 | (44.4) | 1.7 | (3.2) | 11.3 | (21.7) | 13.9 | (27.0) |
| USA, Ohio: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.4 | (3.6) | 31.2 | (48.5) | 2.4 | (3.8) | 10.4 | (16.1) | 17.7 | (27.8) |
| USA, Oklahoma | 0.1 | (0.1) | 2.3 | (4.0) | 25.2 | (45.2) | 1.8 | (3.3) | 10.4 | (19.5) | 15.2 | (27.9) |
| USA, Oklahoma: White | 0.1 | (0.2) | 2.3 | (4.0) | 24.8 | (45.0) | 1.7 | (3.2) | 10.4 | (20.0) | 14.8 | (27.7) |
| USA, Oklahoma: Black | - | - | 2.8 | (4.1) | 32.8 | (48.6) | 2.1 | (3.1) | 11.3 | (16.5) | 18.5 | (27.6) |
| USA, Oregon | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (3.9) | 18.0 | (45.5) | 1.4 | (3.6) | 8.7 | (22.8) | 9.1 | (24.1) |
| USA, Oregon: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (4.0) | 17.6 | (44.9) | 1.4 | (3.6) | 8.7 | (22.9) | 9.1 | (24.5) |
| USA, Oregon: Black | - | - | <i>1.5</i> | <i>(2.7)</i> | 29.3 | (54.1) | <i>0.3</i> | <i>(0.9)</i> | 11.2 | (21.6) | 11.4 | (20.7) |
| USA, Pennsylvania | 0.0 | (0.1) | 2.3 | (4.5) | 23.9 | (48.0) | 1.7 | (3.5) | 11.4 | (23.8) | 9.4 | (20.1) |
| USA, Pennsylvania: White | 0.0 | (0.1) | 2.3 | (4.6) | 23.3 | (47.8) | 1.7 | (3.5) | 11.4 | (24.4) | 9.0 | (19.6) |
| USA, Pennsylvania: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.6 | (4.2) | 34.2 | (53.8) | 2.7 | (4.2) | 12.3 | (19.6) | 11.1 | (18.0) |
| USA, Rhode Island | - | - | 2.1 | (4.4) | 23.0 | (48.2) | 1.5 | (3.3) | 10.7 | (23.4) | 9.3 | (20.8) |
| USA, Rhode Island: White | - | - | 2.2 | (4.4) | 23.6 | (48.3) | 1.6 | (3.4) | 10.9 | (23.4) | 9.4 | (20.5) |
| USA, Rhode Island: Black | - | - | <i>1.1</i> | <i>(3.2)</i> | 17.8 | (51.6) | <i>0.6</i> | <i>(1.6)</i> | 8.2 | (21.0) | 8.0 | (22.6) |
| USA, South Carolina | 0.1 | (0.1) | 2.7 | (4.7) | 26.0 | (46.4) | 2.0 | (3.6) | 11.6 | (21.6) | 12.9 | (23.7) |
| USA, South Carolina: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.7 | (4.8) | 25.0 | (45.4) | 1.9 | (3.5) | 11.9 | (22.7) | 12.6 | (23.5) |
| USA, South Carolina: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.8 | (4.6) | 30.1 | (49.8) | 2.2 | (3.6) | 10.6 | (17.5) | 14.4 | (24.2) |
| USA, South Dakota | - | - | 2.3 | (5.2) | 18.1 | (44.1) | 1.7 | (4.1) | 9.3 | (22.5) | 9.6 | (24.2) |
| USA, Tennessee | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 2.7 | (4.3) | 31.3 | (50.4) | 2.2 | (3.7) | 13.7 | (22.5) | 11.7 | (19.1) |
| USA, Tennessee: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 2.8 | (4.4) | 30.9 | (50.3) | 2.2 | (3.7) | 13.9 | (23.2) | 11.1 | (18.4) |
| USA, Tennessee: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.6 | (3.7) | 36.1 | (51.6) | 2.3 | (3.3) | 12.6 | (17.6) | 16.3 | (23.7) |
| USA, Texas | 0.0 | (0.1) | 1.9 | (4.3) | 19.5 | (44.4) | 1.5 | (3.4) | 8.9 | (20.6) | 11.7 | (27.2) |
| USA, Texas: White | 0.0 | (0.1) | 1.9 | (4.2) | 18.8 | (43.8) | 1.4 | (3.3) | 8.9 | (21.2) | 11.5 | (27.3) |
| USA, Texas: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.7 | (4.5) | 29.3 | (48.1) | 2.5 | (4.0) | 10.2 | (16.7) | 16.2 | (26.7) |
| USA, Utah | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.7 | (7.6) | 8.8 | (42.1) | 0.6 | (3.2) | 5.2 | (25.3) | 4.4 | (21.7) |
| USA, Vermont | - | - | 2.3 | (4.9) | 22.5 | (49.7) | 1.8 | (4.1) | 11.1 | (25.0) | 7.1 | (16.4) |
| USA, Virginia | 0.1 | (0.1) | 1.9 | (3.9) | 21.9 | (46.8) | 1.7 | (3.6) | 9.8 | (21.3) | 11.0 | (24.2) |
| USA, Virginia: White | 0.1 | (0.1) | 1.9 | (4.1) | 21.2 | (46.1) | 1.6 | (3.4) | 9.9 | (22.1) | 10.8 | (24.2) |
| USA, Virginia: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.0 | (3.6) | 29.1 | (50.4) | 2.3 | (4.0) | 10.5 | (18.2) | 13.3 | (23.8) |
| USA, Washington State | 0.1 | (0.1) | 1.3 | (3.2) | 18.6 | (46.8) | 1.3 | (3.3) | 8.6 | (22.4) | 9.3 | (24.2) |
| USA, Washington, Seattle | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.0 | (2.5) | 19.3 | (47.8) | 1.4 | (3.5) | 9.0 | (23.1) | 8.9 | (23.0) |
| USA, West Virginia | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.9 | (4.4) | 32.7 | (50.4) | 2.2 | (3.5) | 14.8 | (23.8) | 11.2 | (17.9) |
| USA, Wisconsin | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.4 | (5.5) | 19.9 | (46.1) | 1.6 | (3.7) | 9.9 | (23.7) | 8.6 | (20.9) |
| USA, Wisconsin: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.4 | (5.6) | 19.0 | (46.2) | 1.5 | (3.7) | 9.6 | (24.4) | 7.8 | (20.0) |
| USA, Wisconsin: Black | - | - | 3.0 | (3.8) | 43.4 | (56.0) | 4.0 | (4.8) | 14.8 | (18.6) | 13.2 | (16.9) |
| USA, Wyoming | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.1 | (9.5) | 13.6 | (40.3) | 1.6 | (4.9) | 6.8 | (20.4) | 8.0 | (24.8) |
| Asia | | | | | | | | | | | | |
| Bahrain: Bahraini | - | - | <i>0.3</i> | <i>(1.9)</i> | 1.4 | (8.3) | <i>0.2</i> | <i>(1.3)</i> | <i>0.9</i> | <i>(5.8)</i> | 13.9 | (82.7) |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | 0.8 | (2.3) | - | - | <i>0.4</i> | <i>(1.1)</i> | 27.2 | (96.6) |
| China, Anshan City | - | - | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 5.5 | (8.9) | 0.5 | (0.8) | 3.8 | (6.3) | 50.2 | (83.8) |
| China, Beijing | 0.0 | (0.1) | 0.6 | (1.7) | 11.4 | (28.6) | 1.1 | (2.7) | 6.8 | (17.6) | 18.0 | (49.3) |
| China, Benxi | - | - | - | - | 1.7 | (2.8) | 2.5 | (4.2) | 1.4 | (2.2) | 55.6 | (90.8) |
| China, Cixian County | <i>0.4</i> | <i>(0.5)</i> | <i>0.2</i> | <i>(0.4)</i> | 2.0 | (3.1) | 1.4 | (1.9) | 1.6 | (2.4) | 66.7 | (91.7) |
| China, Guangzhou | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (2.9) | 13.0 | (26.6) | 1.5 | (3.0) | 7.4 | (15.1) | 24.6 | (52.3) |
| China, Guanyun | - | - | - | - | 2.5 | (6.8) | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 2.1 | (5.5) | 31.8 | (87.4) |
| China, Haimen County | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 0.6 | (1.2) | 6.2 | (11.9) | 0.5 | (1.0) | 5.0 | (9.8) | 39.5 | (76.1) |
| China, Hangzhou City | 0.1 | (0.2) | 2.1 | (4.9) | 5.2 | (11.6) | 2.1 | (4.8) | 4.0 | (9.1) | 30.1 | (69.4) |
| China, Harbin City, Nangang District | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.3 | (0.6) | 3.5 | (5.9) | 0.5 | (0.9) | 2.0 | (3.4) | 51.9 | (89.3) |
| China, Hefei | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 0.3 | (0.4) | 3.2 | (5.1) | 0.6 | (1.0) | 1.8 | (2.7) | 56.8 | (90.7) |
| China, Hengdong | - | - | - | - | 3.7 | (7.0) | 2.0 | (4.2) | 2.9 | (6.0) | 41.3 | (82.8) |
| China, Hong Kong | 0.0 | (0.1) | 1.0 | (2.1) | 19.7 | (43.1) | 2.0 | (4.5) | 9.5 | (21.2) | 12.4 | (29.0) |
| *China, Huaiyin District, Huai'an | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | - | - | 0.5 | (1.1) | 0.8 | (1.6) | <i>0.3</i> | <i>(0.6)</i> | 43.5 | (96.6) |
| China, Jiangmen | - | - | 1.1 | (2.4) | 18.6 | (37.4) | 2.1 | (3.8) | 12.0 | (23.1) | 16.8 | (33.3) |
| China, Jianhu County | - | - | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | <i>0.5</i> | <i>(1.5)</i> | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | <i>0.2</i> | <i>(0.5)</i> | 35.0 | (97.5) |
| China, Jiashan County | - | - | 1.9 | (3.5) | 7.4 | (12.9) | 2.8 | (5.0) | 5.4 | (9.6) | 38.5 | (69.0) |
| China, Jiaxing City | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.8 | (3.5) | 6.9 | (14.7) | 2.3 | (5.0) | 4.9 | (9.9) | 31.7 | (66.9) |
| China, Lianyungang | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.3 | (0.7) | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | <i>0.2</i> | <i>(0.4)</i> | 43.7 | (98.3) |
| China, Linzhou County | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | <i>0.1</i> | <i>(0.6)</i> | 2.8 | (11.5) | 0.4 | (1.6) | 1.6 | (6.8) | 20.0 | (79.3) |
| China, Liuzhou | - | - | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 7.6 | (14.0) | 0.9 | (1.7) | 3.5 | (6.3) | 42.7 | (78.0) |
| China, Maanshan | - | - | <i>0.2</i> | <i>(0.4)</i> | 14.4 | (22.0) | 0.8 | (1.3) | 9.3 | (14.1) | 42.0 | (62.2) |
| China, Qidong County | - | - | 0.5 | (1.0) | 3.8 | (7.1) | 0.4 | (0.8) | 2.8 | (5.2) | 46.4 | (85.8) |
| China, Shanghai City | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 0.4 | (1.0) | 7.5 | (18.2) | 0.6 | (1.3) | 4.0 | (10.1) | 26.1 | (69.3) |
| China, Shenyang | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (2.3) | 5.9 | (10.6) | 0.5 | (0.8) | 3.6 | (6.4) | 41.5 | (79.7) |
| *China, Shexian County | 1.0 | (3.7) | 5.6 | (18.9) | 0.9 | (3.0) | 0.5 | (1.8) | 1.8 | (5.5) | 19.3 | (67.1) |
| China, Sheyang | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | - | - | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | - | - | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 44.2 | (99.7) |
| China, Tongling City | - | - | <i>0.2</i> | <i>(0.2)</i> | 15.4 | (20.0) | 1.9 | (2.5) | 11.0 | (14.4) | 51.8 | (62.9) |
| China, Wuhan City | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.1 | (2.0) | 15.2 | (27.9) | 2.2 | (4.3) | 8.7 | (15.9) | 26.9 | (49.9) |
| China, Wuxi | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 1.1 | (3.0) | 5.4 | (14.6) | 0.6 | (1.7) | 4.1 | (10.8) | 24.8 | (69.5) |
| China, Xianju | - | - | <i>0.7</i> | <i>(1.5)</i> | 5.2 | (12.2) | 4.3 | (10.0) | 2.8 | (5.8) | 29.9 | (70.6) |
| China, Xiping | - | - | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 0.8 | (1.7) | 0.5 | (1.1) | <i>0.3</i> | <i>(0.5)</i> | 47.5 | (96.5) |
| China, Yanshi | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | <i>0.6</i> | <i>(1.8)</i> | <i>0.5</i> | <i>(1.5)</i> | <i>0.5</i> | <i>(1.5)</i> | 31.6 | (94.5) |
| China, Yanting County | <i>0.3</i> | <i>(0.7)</i> | 1.9 | (3.4) | 5.0 | (9.2) | 20.0 | (36.9) | 10.5 | (20.0) | 15.4 | (29.9) |
| China, Yueyanglou | - | - | 1.3 | (1.4) | 7.4 | (7.8) | 2.3 | (2.6) | 6.4 | (6.9) | 78.1 | (81.3) |
| China, Zhongshan City | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.5 | (4.3) | 27.8 | (48.2) | 2.8 | (4.6) | 16.6 | (28.5) | 8.3 | (14.4) |
| China, Zhuhai | - | - | 0.9 | (1.6) | 9.6 | (18.3) | 1.4 | (2.6) | 5.9 | (11.4) | 34.3 | (66.0) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Male (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|---|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Asia (contd) | | | | | | | | | | | | |
| *India, Ahmedabad | - | - | 0.1 | (1.3) | 1.2 | (12.9) | 0.1 | (0.9) | 0.4 | (4.3) | 7.6 | (80.6) |
| *India, Bangalore | 0.0 | (0.2) | 0.1 | (0.4) | 0.1 | (1.3) | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.5) | 10.4 | (97.5) |
| *India; Barshi, Paranda, and Bhum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | (100.0) |
| *India, Bhopal | - | - | - | - | 0.9 | (7.8) | - | - | 0.3 | (2.4) | 10.6 | (89.8) |
| *India, Cachar | - | - | 0.1 | (0.6) | 0.3 | (2.8) | - | - | 0.2 | (1.6) | 10.0 | (95.0) |
| *India, Chennai | 0.1 | (0.4) | 0.2 | (1.2) | 2.4 | (19.4) | 0.3 | (2.4) | 1.0 | (7.8) | 8.6 | (68.9) |
| *India, Dindigul, Ambilikikai | - | - | 0.1 | (1.2) | 0.4 | (7.7) | 0.1 | (2.0) | 0.2 | (3.6) | 4.0 | (85.4) |
| *India, Kamrup Urban District | - | - | - | - | 0.2 | (1.5) | - | - | 0.0 | (0.4) | 13.9 | (98.1) |
| *India, Kollam | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (0.9) | 5.0 | (23.8) | 0.3 | (1.2) | 2.0 | (9.7) | 13.2 | (64.4) |
| *India, Mizoram | - | - | 0.3 | (1.2) | 1.5 | (5.0) | 0.9 | (3.0) | 1.2 | (4.0) | 25.1 | (86.7) |
| *India, Mumbai | 0.0 | (0.4) | 0.0 | (0.2) | 0.6 | (5.9) | 0.1 | (0.6) | 0.3 | (3.4) | 8.8 | (89.6) |
| *India, Poona | - | - | - | - | 0.0 | (0.5) | - | - | 0.0 | (0.3) | 4.6 | (99.2) |
| *India, Sikkim State | - | - | - | - | 0.4 | (6.5) | 0.4 | (6.5) | 0.3 | (5.2) | 5.7 | (81.8) |
| *India, Tripura | - | - | 0.0 | (0.2) | 0.9 | (6.1) | 0.1 | (0.6) | 0.4 | (2.4) | 13.3 | (90.7) |
| *India, Trivandrum | - | - | 0.1 | (0.4) | 0.0 | (0.2) | - | - | - | - | 15.0 | (99.4) |
| *India, Wardha | - | - | - | - | 0.3 | (7.8) | 0.1 | (1.3) | 0.3 | (7.8) | 3.2 | (83.1) |
| Iran (Islamic Republic of), Golestan Province | 0.1 | (0.9) | 0.1 | (0.3) | 0.1 | (0.3) | - | - | 0.2 | (1.2) | 14.7 | (97.4) |
| Israel | 0.0 | (0.1) | 0.4 | (1.1) | 10.0 | (30.6) | 0.9 | (2.6) | 5.6 | (17.4) | 15.1 | (48.2) |
| *Israel: Jews | 0.0 | (0.2) | 0.3 | (1.0) | 9.1 | (30.7) | 0.8 | (2.5) | 5.3 | (18.2) | 13.4 | (47.5) |
| *Israel: Non-Jews, Arab | - | - | 0.5 | (1.2) | 14.0 | (29.2) | 1.4 | (2.9) | 6.9 | (14.5) | 24.8 | (52.2) |
| *Israel: Non-Jews, Other | - | - | 1.4 | (2.5) | 19.3 | (33.2) | 1.6 | (2.9) | 8.4 | (14.3) | 27.4 | (47.2) |
| Japan, Aichi Prefecture | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (4.4) | 18.8 | (40.8) | 1.7 | (3.7) | 12.9 | (30.1) | 8.3 | (20.9) |
| Japan, Fukui Prefecture | 0.0 | (0.0) | 2.1 | (4.5) | 20.3 | (39.8) | 1.6 | (3.1) | 15.5 | (34.4) | 6.6 | (18.1) |
| Japan, Hiroshima Prefecture | - | (0.0) | 1.5 | (3.2) | 21.3 | (43.1) | 1.9 | (4.1) | 14.7 | (33.2) | 6.2 | (16.4) |
| Japan, Miyagi Prefecture | 0.0 | (0.0) | 2.5 | (5.5) | 18.5 | (39.0) | 1.7 | (3.7) | 13.3 | (30.2) | 8.1 | (21.6) |
| Japan, Nagasaki Prefecture | - | (0.0) | 2.4 | (4.9) | 20.4 | (40.4) | 2.1 | (4.2) | 15.2 | (32.5) | 6.7 | (18.0) |
| Japan, Niigata Prefecture | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (2.8) | 19.2 | (39.8) | 2.0 | (4.2) | 15.1 | (34.0) | 6.5 | (19.1) |
| Japan, Osaka Prefecture | 0.1 | (0.1) | 2.1 | (4.2) | 19.1 | (38.5) | 1.7 | (3.4) | 12.9 | (28.3) | 11.2 | (25.5) |
| Japan, Tochigi Prefecture | 0.0 | (0.0) | 1.7 | (4.1) | 17.2 | (40.0) | 1.5 | (3.6) | 12.4 | (31.4) | 7.0 | (20.9) |
| Japan, Yamagata Prefecture | 0.0 | (0.0) | 2.2 | (4.8) | 18.4 | (40.2) | 1.7 | (3.8) | 14.2 | (33.4) | 5.7 | (17.6) |
| *Jordan: Jordanians | 0.0 | (0.2) | 1.2 | (6.9) | 3.9 | (21.9) | 0.4 | (2.2) | 1.5 | (8.6) | 11.0 | (60.1) |
| Republic of Korea | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (2.8) | 18.3 | (39.4) | 2.0 | (4.4) | 14.3 | (30.7) | 10.8 | (22.6) |
| Republic of Korea, Busan | 0.1 | (0.2) | 1.3 | (2.9) | 15.2 | (35.7) | 1.9 | (4.5) | 11.9 | (27.6) | 13.4 | (29.1) |
| Republic of Korea, Daegu | 0.0 | (0.0) | 1.6 | (3.1) | 20.4 | (42.4) | 2.2 | (4.7) | 16.4 | (33.2) | 9.0 | (16.7) |
| Republic of Korea, Daejeon | 0.0 | (0.1) | 0.9 | (2.0) | 18.3 | (41.3) | 2.0 | (4.4) | 15.4 | (35.0) | 8.1 | (17.2) |
| Republic of Korea, Gwangju | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (4.3) | 17.1 | (41.1) | 2.1 | (5.0) | 14.0 | (32.7) | 7.9 | (16.9) |
| Republic of Korea, Incheon | 0.0 | (0.0) | 1.6 | (3.5) | 19.6 | (42.2) | 2.1 | (4.4) | 14.6 | (31.1) | 9.2 | (18.7) |
| Republic of Korea, Jeju | 0.1 | (0.2) | 0.8 | (1.6) | 17.1 | (36.8) | 2.2 | (4.8) | 11.4 | (24.3) | 15.4 | (32.2) |
| Republic of Korea, Seoul | 0.1 | (0.1) | 0.9 | (2.3) | 16.1 | (40.6) | 2.0 | (5.0) | 12.2 | (30.1) | 9.2 | (21.9) |
| Republic of Korea, Ulsan | - | - | 1.5 | (3.0) | 18.5 | (36.4) | 1.5 | (3.3) | 14.5 | (28.8) | 15.8 | (28.6) |
| Kuwait | 0.0 | (0.3) | 0.1 | (0.6) | 1.7 | (18.9) | 0.2 | (2.0) | 1.1 | (12.1) | 6.3 | (66.2) |
| Kuwait: Kuwaitis | - | - | - | - | 2.6 | (19.5) | 0.2 | (1.8) | 1.6 | (11.8) | 8.8 | (66.9) |
| Kuwait: Non-Kuwaitis | 0.0 | (0.5) | 0.3 | (1.1) | 1.2 | (18.3) | 0.3 | (2.2) | 1.0 | (12.4) | 5.1 | (65.6) |
| *Malaysia, Penang | - | - | 0.0 | (0.2) | 0.5 | (1.9) | 0.1 | (0.2) | 0.2 | (0.6) | 25.1 | (97.2) |
| *Malaysia, Penang: Chinese | - | - | 0.1 | (0.3) | 0.8 | (2.7) | 0.1 | (0.3) | 0.2 | (0.8) | 28.0 | (95.9) |
| *Malaysia, Penang: Malay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 | (100.0) |
| *Malaysia, Penang: Indian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | (100.0) |
| *Philippines, Manila | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.2) | 2.6 | (6.9) | 0.2 | (0.4) | 1.1 | (2.9) | 33.1 | (89.5) |
| *Philippines, Rizal | 0.1 | (0.2) | 0.2 | (0.6) | 1.8 | (5.6) | 0.1 | (0.3) | 0.8 | (2.6) | 27.7 | (90.7) |
| Qatar: Qatari | - | - | - | - | 0.7 | (3.8) | - | - | - | - | 16.0 | (96.2) |
| *Saudi Arabia, Riyadh: Saudi | 0.1 | (0.8) | 0.2 | (3.6) | 2.1 | (35.9) | 0.1 | (1.8) | 1.2 | (20.6) | 2.2 | (37.2) |
| Thailand, Bangkok | 0.1 | (0.2) | 0.7 | (2.7) | 3.4 | (12.5) | 0.3 | (1.2) | 1.4 | (5.1) | 21.5 | (78.3) |
| Thailand, Chiang Mai | 0.1 | (0.2) | 1.6 | (4.6) | 13.9 | (37.0) | 1.3 | (3.5) | 7.0 | (19.4) | 12.8 | (35.4) |
| Thailand, Chonburi | - | - | 0.3 | (0.8) | 4.2 | (11.9) | 0.3 | (0.8) | 1.8 | (4.9) | 28.9 | (81.5) |
| Thailand, Khon Kaen | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (1.1) | 6.1 | (32.1) | 1.1 | (6.1) | 3.3 | (17.5) | 8.3 | (43.1) |
| Thailand, Lampang | - | - | 0.3 | (0.9) | 7.4 | (20.4) | 0.8 | (2.2) | 3.5 | (9.7) | 23.9 | (66.9) |
| *Thailand, Lopburi Province | 0.1 | (0.2) | 0.3 | (1.1) | 4.5 | (17.6) | 0.8 | (3.2) | 2.9 | (11.3) | 16.7 | (66.6) |
| Thailand, Songkhla | - | - | 0.3 | (1.4) | 6.4 | (28.2) | 0.6 | (2.6) | 2.5 | (10.8) | 12.9 | (57.0) |
| Turkey, Antalya | 0.0 | (0.0) | 8.4 | (17.5) | 18.5 | (38.9) | 1.5 | (3.3) | 9.4 | (19.3) | 10.3 | (21.0) |
| Turkey, Bursa | 0.0 | (0.1) | 8.7 | (12.5) | 27.1 | (38.7) | 2.5 | (3.5) | 13.2 | (18.5) | 19.0 | (26.7) |
| Turkey, Edirne | - | - | 10.5 | (12.8) | 32.7 | (39.7) | 3.4 | (4.2) | 12.1 | (15.2) | 22.4 | (28.2) |
| Turkey, Erzurum | - | - | 7.5 | (14.4) | 22.5 | (42.5) | 2.4 | (4.4) | 9.3 | (17.9) | 10.1 | (20.8) |
| Turkey, Eskisehir | 0.1 | (0.1) | 4.1 | (6.0) | 24.8 | (36.0) | 2.9 | (4.1) | 10.1 | (14.9) | 26.3 | (38.8) |
| Turkey, Izmir | 0.1 | (0.1) | 17.9 | (21.8) | 35.5 | (42.9) | 2.1 | (2.6) | 15.9 | (19.1) | 11.1 | (13.5) |
| Turkey, Samsun | 0.1 | (0.1) | 4.9 | (8.3) | 27.6 | (46.3) | 3.5 | (5.9) | 11.9 | (20.3) | 11.5 | (19.2) |
| Turkey, Trabzon | - | - | 3.4 | (5.4) | 29.9 | (47.6) | 2.6 | (4.2) | 13.0 | (20.6) | 13.6 | (22.2) |
| *Viet Nam, Ho Chi Minh City | 0.0 | (0.0) | 1.0 | (3.9) | 2.9 | (10.6) | 0.4 | (1.4) | 1.4 | (5.5) | 20.7 | (78.6) |
| Europe | | | | | | | | | | | | |
| Austria | 0.1 | (0.1) | 0.9 | (2.4) | 9.2 | (23.7) | 0.7 | (1.9) | 4.9 | (13.0) | 22.2 | (58.8) |
| Austria, Carinthia | 0.1 | (0.1) | 0.8 | (1.9) | 13.1 | (32.5) | 1.4 | (3.9) | 7.7 | (19.7) | 15.9 | (41.8) |
| Austria, Tyrol | 0.2 | (0.3) | 6.8 | (16.0) | 18.0 | (43.2) | 1.0 | (2.6) | 10.4 | (25.5) | 5.2 | (12.4) |
| Austria, Vorarlberg | - | - | 0.2 | (0.5) | 16.4 | (42.5) | 1.3 | (3.6) | 7.7 | (20.4) | 12.4 | (33.0) |
| *Belarus | 0.2 | (0.3) | 3.5 | (5.8) | 26.2 | (43.2) | 2.7 | (4.5) | 13.5 | (22.4) | 14.4 | (23.8) |
| *Belgium | 0.1 | (0.1) | 3.3 | (5.8) | 21.0 | (37.0) | 1.9 | (3.4) | 10.8 | (19.6) | 18.9 | (34.1) |
| Bulgaria | 0.1 | (0.2) | 6.7 | (12.7) | 22.7 | (43.7) | 3.8 | (7.4) | 8.9 | (17.6) | 9.1 | (18.3) |
| Croatia | 0.2 | (0.3) | 6.9 | (11.4) | 16.1 | (26.7) | 2.0 | (3.5) | 5.8 | (9.7) | 28.0 | (48.4) |
| Cyprus | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.2) | 8.0 | (22.9) | 0.6 | (1.8) | 2.9 | (8.8) | 21.7 | (66.2) |
| Czech Republic | 0.1 | (0.1) | 5.0 | (9.7) | 17.6 | (34.1) | 2.7 | (5.3) | 9.0 | (17.6) | 16.9 | (33.2) |
| Denmark | 0.1 | (0.1) | 0.8 | (1.8) | 6.9 | (16.3) | 0.5 | (1.2) | 3.4 | (8.1) | 30.8 | (72.5) |
| Estonia | 0.1 | (0.1) | 2.7 | (4.7) | 21.9 | (37.9) | 2.0 | (3.4) | 12.0 | (21.2) | 18.5 | (32.7) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Male (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|-----------------------------------|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-----------------|--------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Europe (contd) | | | | | | | | | | | | |
| *France, Bas-Rhin | 0.3 | (0.5) | 2.8 | (5.6) | 26.6 | (52.0) | 2.6 | (5.0) | 13.1 | (26.0) | 5.4 | (11.0) |
| *France, Calvados | 0.1 | (0.1) | 3.2 | (5.3) | 29.4 | (51.4) | 2.3 | (3.9) | 14.6 | (26.4) | 7.3 | (13.0) |
| *France, Doubs | 0.1 | (0.2) | 3.1 | (5.9) | 29.6 | (54.6) | 1.6 | (3.2) | 13.3 | (25.7) | 5.8 | (10.5) |
| *France, Gironde | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (3.0) | 29.6 | (51.5) | 1.8 | (3.2) | 14.1 | (25.5) | 9.1 | (16.7) |
| *France, Haut-Rhin | 0.2 | (0.4) | 3.5 | (7.0) | 25.5 | (51.4) | 2.4 | (4.7) | 11.1 | (23.5) | 6.1 | (12.9) |
| *France, Hérault | 0.0 | (0.0) | 1.8 | (3.2) | 30.3 | (54.7) | 2.1 | (4.0) | 14.0 | (26.4) | 5.7 | (11.6) |
| *France, Isère | 0.1 | (0.2) | 0.9 | (1.8) | 25.5 | (50.7) | 1.7 | (3.3) | 12.6 | (26.0) | 8.9 | (18.0) |
| *France, Lille-Métropole | 0.1 | (0.1) | 5.9 | (8.3) | 37.5 | (53.2) | 2.1 | (3.1) | 16.6 | (23.3) | 8.5 | (12.0) |
| *France, Limousin | 0.2 | (0.5) | 3.0 | (7.7) | 19.6 | (46.7) | 1.5 | (3.9) | 9.7 | (25.4) | 5.7 | (15.8) |
| *France, Loire-Atlantique | 0.3 | (0.5) | 3.3 | (6.8) | 24.9 | (49.5) | 2.2 | (4.3) | 10.8 | (22.5) | 8.0 | (16.5) |
| *France, Manche | 0.2 | (0.3) | 3.8 | (6.3) | 29.3 | (55.3) | 2.0 | (4.1) | 12.7 | (24.7) | 4.7 | (9.4) |
| *France, Somme | 0.4 | (0.5) | 3.6 | (5.8) | 29.7 | (46.2) | 2.7 | (4.4) | 16.2 | (26.3) | 10.3 | (16.9) |
| *France, Tarn | 0.2 | (0.3) | 5.8 | (12.1) | 24.2 | (52.0) | 1.8 | (3.6) | 13.1 | (28.2) | 1.5 | (3.8) |
| *France, Territoire de Belfort | - | - | 3.4 | (5.5) | 31.2 | (49.7) | 2.9 | (4.7) | 16.7 | (28.5) | 6.6 | (11.6) |
| *France, Vendée | 0.2 | (0.2) | 4.2 | (8.5) | 21.8 | (46.8) | 1.9 | (4.5) | 10.8 | (23.4) | 7.7 | (16.5) |
| Germany, Bavaria | 0.1 | (0.2) | 2.4 | (6.9) | 11.7 | (34.6) | 1.0 | (3.0) | 6.2 | (18.8) | 11.4 | (36.5) |
| Germany, Bremen | 0.0 | (0.1) | 10.4 | (19.2) | 21.6 | (40.7) | 1.5 | (3.0) | 9.8 | (18.7) | 8.8 | (18.3) |
| Germany, Hamburg | 0.1 | (0.2) | 3.3 | (6.6) | 16.0 | (32.0) | 1.1 | (2.4) | 7.1 | (15.1) | 20.5 | (43.8) |
| Germany, Lower Saxony | 0.0 | (0.1) | 2.2 | (5.0) | 13.9 | (31.9) | 1.1 | (2.6) | 6.5 | (15.4) | 18.0 | (45.1) |
| Germany, Munich | 0.1 | (0.2) | 1.9 | (5.6) | 12.1 | (37.8) | 1.0 | (3.1) | 6.6 | (20.9) | 9.8 | (32.3) |
| *Germany, North Rhine-Westphalia | 0.1 | (0.2) | 3.8 | (7.1) | 16.4 | (31.7) | 1.4 | (2.7) | 8.1 | (16.1) | 20.3 | (42.3) |
| Germany, Rhineland-Palatinate | 0.0 | (0.1) | 2.1 | (5.1) | 11.7 | (29.4) | 0.9 | (2.4) | 5.5 | (14.0) | 18.0 | (49.0) |
| Germany, Saarland | 0.1 | (0.2) | 6.0 | (11.6) | 16.3 | (32.5) | 1.2 | (2.5) | 7.8 | (16.1) | 17.0 | (37.1) |
| *Germany, Schleswig-Holstein | 0.1 | (0.1) | 2.9 | (5.9) | 16.3 | (34.5) | 1.5 | (3.3) | 7.3 | (16.1) | 17.4 | (40.0) |
| Iceland | 0.1 | (0.3) | 0.9 | (2.6) | 7.4 | (22.5) | 1.2 | (3.3) | 3.9 | (12.8) | 18.1 | (58.6) |
| Ireland | 0.0 | (0.1) | 3.7 | (9.1) | 17.6 | (45.0) | 1.7 | (4.3) | 8.9 | (22.8) | 7.2 | (18.7) |
| *Italy, Aosta Valley | 0.1 | (0.3) | 4.6 | (12.2) | 12.9 | (31.2) | 1.1 | (2.4) | 6.6 | (16.3) | 14.4 | (37.5) |
| Italy, Barletta | - | - | 5.7 | (13.2) | 13.1 | (32.3) | 1.5 | (3.3) | 7.5 | (18.9) | 11.9 | (32.3) |
| Italy, Bergamo | 0.0 | (0.0) | 3.3 | (6.6) | 17.5 | (35.0) | 2.1 | (4.2) | 8.5 | (17.6) | 17.0 | (36.5) |
| Italy, Biella | 0.1 | (0.3) | 6.9 | (13.4) | 23.2 | (44.9) | 3.4 | (6.5) | 10.1 | (21.9) | 6.3 | (12.9) |
| Italy, Caserta | 0.1 | (0.1) | 5.6 | (10.2) | 17.3 | (31.0) | 2.2 | (4.3) | 8.9 | (15.9) | 20.7 | (38.4) |
| Italy, Catania, Messina, and Enna | 0.1 | (0.1) | 2.3 | (5.6) | 13.2 | (30.7) | 1.2 | (2.9) | 6.3 | (14.9) | 18.0 | (45.7) |
| Italy, Como | 0.1 | (0.1) | 4.1 | (9.7) | 15.4 | (35.6) | 2.2 | (5.1) | 7.1 | (16.9) | 13.1 | (32.6) |
| Italy, Cremona | - | - | 4.9 | (10.3) | 16.2 | (36.0) | 1.6 | (2.7) | 6.9 | (15.3) | 15.9 | (35.7) |
| Italy, Ferrara | 0.2 | (0.4) | 9.6 | (15.5) | 15.2 | (27.3) | 1.8 | (3.3) | 7.6 | (13.5) | 20.1 | (40.0) |
| Italy, Florence and Prato | 0.1 | (0.1) | 0.6 | (1.6) | 5.5 | (11.6) | 0.2 | (0.5) | 2.7 | (5.8) | 33.6 | (80.3) |
| Italy, Friuli-Venezia Giulia | 0.2 | (0.6) | 1.7 | (4.1) | 6.2 | (15.0) | 0.5 | (1.2) | 2.5 | (6.8) | 28.6 | (72.4) |
| Italy, Latina | 0.1 | (0.2) | 4.9 | (9.5) | 16.4 | (34.2) | 1.8 | (3.6) | 7.1 | (15.0) | 16.6 | (37.4) |
| Italy, Lecco | 0.3 | (0.6) | 4.4 | (9.6) | 14.9 | (34.4) | 1.4 | (2.9) | 8.7 | (19.8) | 14.8 | (32.6) |
| Italy, Lombardy, South, Pavia | 0.0 | (0.1) | 3.5 | (7.0) | 15.7 | (28.8) | 2.0 | (3.4) | 7.0 | (13.4) | 25.5 | (47.3) |
| Italy, Mantua | 0.1 | (0.3) | 1.8 | (3.8) | 4.6 | (10.7) | 1.0 | (1.9) | 2.4 | (4.9) | 39.6 | (78.4) |
| Italy, Milan | 0.0 | (0.1) | 3.7 | (7.4) | 18.5 | (37.9) | 2.1 | (4.3) | 8.1 | (17.4) | 15.2 | (32.9) |
| Italy, Modena | 0.0 | (0.1) | 5.5 | (12.4) | 20.6 | (46.3) | 2.0 | (4.9) | 10.4 | (24.3) | 4.8 | (12.0) |
| Italy, Monza | 0.2 | (0.5) | 3.7 | (8.1) | 17.9 | (40.7) | 1.8 | (4.3) | 8.8 | (19.4) | 11.2 | (27.0) |
| Italy, Naples | 0.1 | (0.2) | 4.0 | (7.1) | 17.4 | (30.4) | 2.0 | (3.5) | 7.9 | (13.8) | 24.3 | (45.0) |
| Italy, Nuoro | - | - | 6.9 | (19.1) | 12.8 | (36.3) | 1.9 | (5.4) | 7.3 | (20.1) | 6.8 | (19.1) |
| Italy, Palermo | 0.0 | (0.1) | 2.5 | (5.3) | 12.7 | (27.6) | 1.5 | (3.2) | 5.7 | (13.0) | 21.6 | (50.8) |
| Italy, Parma | 0.2 | (0.3) | 0.4 | (0.8) | 21.7 | (47.4) | 2.8 | (5.8) | 11.4 | (27.6) | 7.9 | (18.2) |
| Italy, Piacenza | 0.2 | (0.5) | 6.6 | (14.8) | 20.0 | (42.3) | 3.0 | (7.1) | 10.0 | (22.2) | 5.6 | (13.1) |
| Italy, Ragusa and Caltanissetta | 0.1 | (0.3) | 3.3 | (8.0) | 11.1 | (25.4) | 0.8 | (1.7) | 5.3 | (11.8) | 19.0 | (52.8) |
| Italy, Reggio Emilia | 0.1 | (0.3) | 5.3 | (12.6) | 17.5 | (41.8) | 1.8 | (4.5) | 7.0 | (18.3) | 8.6 | (22.4) |
| Italy, Romagna | 0.1 | (0.1) | 2.0 | (4.7) | 17.4 | (38.2) | 1.9 | (4.7) | 7.7 | (17.5) | 14.5 | (34.8) |
| Italy, Sassari | 0.1 | (0.2) | 3.1 | (7.3) | 13.8 | (31.1) | 1.7 | (4.6) | 6.3 | (15.8) | 15.6 | (41.0) |
| Italy, Sondrio | 0.7 | (1.5) | 3.6 | (6.4) | 17.6 | (30.9) | 2.3 | (4.0) | 9.4 | (16.4) | 22.8 | (40.9) |
| Italy, South Tyrol | 0.1 | (0.2) | 4.1 | (12.7) | 15.7 | (46.9) | 1.5 | (3.9) | 9.8 | (29.3) | 2.2 | (7.0) |
| Italy, Syracuse | 0.0 | (0.1) | 1.2 | (2.9) | 8.3 | (19.5) | 1.5 | (2.8) | 3.2 | (7.8) | 26.9 | (66.8) |
| Italy, Taranto | 0.1 | (0.3) | 3.5 | (7.9) | 19.3 | (39.9) | 1.5 | (3.0) | 8.4 | (18.3) | 13.8 | (30.5) |
| Italy, Trento | - | - | 4.9 | (15.6) | 13.7 | (42.1) | 2.6 | (8.0) | 6.0 | (19.5) | 4.0 | (14.8) |
| Italy, Turin | 0.1 | (0.2) | 1.4 | (3.3) | 8.6 | (19.5) | 1.1 | (2.7) | 3.8 | (9.0) | 27.7 | (65.3) |
| Italy, Umbria | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (3.9) | 9.2 | (21.7) | 0.9 | (2.4) | 4.9 | (11.5) | 23.2 | (60.4) |
| Italy, Varese | 0.1 | (0.1) | 3.5 | (7.9) | 16.7 | (38.3) | 1.9 | (4.3) | 8.1 | (18.8) | 13.8 | (30.6) |
| Italy, Veneto | 0.2 | (0.3) | 1.6 | (4.0) | 5.2 | (12.6) | 0.8 | (1.9) | 2.5 | (6.1) | 30.3 | (75.0) |
| Latvia | 0.1 | (0.2) | 8.2 | (14.5) | 11.8 | (20.7) | 3.5 | (6.2) | 6.6 | (11.9) | 25.3 | (46.4) |
| Lithuania | 0.1 | (0.2) | 0.6 | (1.2) | 13.6 | (24.7) | 1.9 | (3.7) | 6.6 | (12.2) | 30.6 | (57.9) |
| Malta | 0.1 | (0.1) | 0.5 | (1.3) | 3.5 | (9.8) | 0.3 | (0.9) | 1.3 | (3.7) | 29.7 | (84.2) |
| *The Netherlands | 0.1 | (0.1) | 4.2 | (8.8) | 24.0 | (51.5) | 1.6 | (3.5) | 12.1 | (26.6) | 4.3 | (9.5) |
| Norway | 0.0 | (0.1) | 1.4 | (3.8) | 13.9 | (38.4) | 1.1 | (3.0) | 7.6 | (21.2) | 11.4 | (33.5) |
| Poland, Greater Poland | 0.1 | (0.1) | 0.2 | (0.3) | 0.8 | (1.4) | 0.1 | (0.2) | 0.3 | (0.5) | 55.1 | (97.4) |
| Poland, Kielce | 0.2 | (0.4) | 2.8 | (4.8) | 2.4 | (4.1) | 0.4 | (0.6) | 1.2 | (2.0) | 51.1 | (88.1) |
| Poland, Lower Silesia | 0.1 | (0.2) | 0.3 | (0.6) | 0.4 | (0.7) | 0.0 | (0.0) | 0.1 | (0.2) | 56.4 | (98.3) |
| *Poland, Lublin | 0.1 | (0.1) | 4.7 | (8.5) | 10.3 | (18.1) | 2.1 | (3.6) | 3.7 | (6.6) | 34.9 | (63.1) |
| Poland, Podkarpackie | 0.2 | (0.3) | 1.8 | (3.4) | 5.5 | (10.5) | 0.7 | (1.3) | 1.8 | (3.3) | 41.0 | (81.2) |
| Portugal, Azores | 0.2 | (0.4) | 2.1 | (3.5) | 12.5 | (17.4) | 0.8 | (1.1) | 5.8 | (8.3) | 48.4 | (69.3) |
| Russian Federation, Arkhangelsk | 0.3 | (0.3) | 8.1 | (12.4) | 24.9 | (37.7) | 2.9 | (4.3) | 14.8 | (22.0) | 15.4 | (23.3) |
| Russian Federation, Chelyabinsk | 0.2 | (0.3) | 4.4 | (7.2) | 25.9 | (42.8) | 2.4 | (4.0) | 12.7 | (20.7) | 15.4 | (25.0) |
| *Russian Federation, Karelia | - | - | 1.2 | (1.8) | 15.0 | (22.9) | 2.2 | (3.2) | 8.1 | (11.7) | 38.9 | (60.4) |
| Russian Federation, Samara | 0.1 | (0.1) | 16.0 | (27.6) | 19.2 | (33.0) | 2.2 | (3.9) | 9.7 | (16.8) | 11.0 | (18.7) |
| Slovakia | 0.1 | (0.2) | 4.9 | (9.1) | 18.1 | (33.3) | 2.7 | (5.0) | 8.0 | (14.7) | 20.2 | (37.7) |
| Slovenia | 0.3 | (0.6) | 3.0 | (6.2) | 24.2 | (49.9) | 2.6 | (5.3) | 12.7 | (26.3) | 5.4 | (11.7) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Male (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|-----------------|--------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Europe (contd) | | | | | | | | | | | | |
| Spain, Albacete | - | - | 6.6 | (14.2) | 20.7 | (46.3) | 1.5 | (3.6) | 8.1 | (18.9) | 7.0 | (17.0) |
| Spain, Asturias | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 3.3 | (6.1) | 23.0 | (40.5) | 1.2 | (2.2) | 10.1 | (18.3) | 17.9 | (32.7) |
| Spain, Basque Country | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.6 | (6.9) | 27.0 | (51.5) | 1.8 | (3.5) | 11.7 | (23.0) | 7.7 | (15.1) |
| Spain, Canary Islands | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 5.8 | (12.7) | 22.7 | (50.6) | 1.4 | (3.4) | 8.5 | (19.6) | 5.9 | (13.8) |
| Spain, Castellón | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (2.6) | 19.6 | (39.0) | 1.5 | (2.7) | 7.9 | (16.0) | 20.4 | (39.6) |
| Spain, Ciudad Real | - | - | 2.4 | (4.9) | 22.7 | (42.5) | 1.0 | (1.9) | 8.6 | (17.9) | 16.5 | (32.8) |
| Spain, Cuenca | - | - | 4.9 | (10.5) | 21.6 | (48.5) | 0.9 | (2.5) | 8.8 | (23.0) | 6.3 | (15.5) |
| Spain, Girona | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.5 | (3.0) | 16.5 | (32.8) | 0.9 | (1.9) | 5.9 | (12.8) | 22.0 | (49.3) |
| Spain, Granada | - | - | 5.9 | (14.0) | 19.9 | (47.1) | 2.3 | (5.4) | 9.9 | (24.9) | 3.4 | (8.6) |
| Spain, La Rioja | <i>0.2</i> | <i>(0.3)</i> | 4.3 | (9.3) | 23.9 | (52.2) | 1.5 | (3.4) | 9.6 | (24.0) | 4.6 | (10.8) |
| Spain, Mallorca | - | - | 4.0 | (7.4) | 20.2 | (37.4) | 1.4 | (2.5) | 8.2 | (15.7) | 19.5 | (37.1) |
| Spain, Murcia | - | - | 1.5 | (2.6) | 21.9 | (41.7) | 1.5 | (2.8) | 9.8 | (19.4) | 17.3 | (33.4) |
| Spain, Navarra | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 7.0 | (12.9) | 24.8 | (48.0) | 1.5 | (2.8) | 9.1 | (18.2) | 8.8 | (17.9) |
| Spain, Tarragona | <i>0.2</i> | <i>(0.5)</i> | 1.5 | (2.9) | 23.7 | (47.5) | 1.5 | (2.9) | 8.2 | (17.6) | 14.4 | (28.6) |
| Switzerland, Fribourg | <i>0.2</i> | <i>(0.5)</i> | 2.2 | (5.4) | 18.1 | (46.9) | 1.4 | (4.0) | 8.9 | (22.9) | 7.6 | (20.3) |
| Switzerland, Geneva | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.7 | (8.6) | 18.6 | (46.8) | 1.5 | (3.9) | 9.8 | (25.9) | 5.5 | (14.6) |
| Switzerland, Graubünden and Glarus | - | - | 1.3 | (3.0) | 16.6 | (43.8) | 2.9 | (7.7) | 9.4 | (25.1) | 7.8 | (20.4) |
| Switzerland, Neuchâtel | - | - | 5.0 | (11.1) | 19.4 | (45.3) | 1.1 | (3.0) | 9.8 | (24.6) | 6.7 | (15.9) |
| Switzerland, St Gall–Appenzell | <i>0.2</i> | <i>(0.4)</i> | 2.7 | (7.6) | 15.6 | (44.3) | 1.4 | (4.2) | 9.6 | (28.2) | 4.9 | (15.3) |
| Switzerland, Ticino | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 0.8 | (2.2) | 19.3 | (49.4) | 1.4 | (3.3) | 9.7 | (25.4) | 7.0 | (19.6) |
| Switzerland, Valais | - | - | 3.4 | (9.7) | 19.0 | (51.4) | 1.8 | (5.0) | 8.9 | (25.2) | 2.8 | (8.6) |
| Switzerland, Vaud | - | - | 3.1 | (8.1) | 16.4 | (43.5) | 1.0 | (2.8) | 8.5 | (22.7) | 8.0 | (22.9) |
| Switzerland, Zurich | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (3.8) | 14.2 | (42.0) | 1.4 | (4.1) | 8.1 | (24.8) | 7.9 | (25.1) |
| Ukraine | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 5.1 | (10.8) | 17.5 | (37.4) | 1.7 | (3.7) | 7.9 | (17.0) | 14.3 | (30.8) |
| UK | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.4 | (5.9) | 15.2 | (38.6) | 1.2 | (3.0) | 7.7 | (20.4) | 12.0 | (32.0) |
| UK, England | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.3 | (5.8) | 14.8 | (38.9) | 1.2 | (3.2) | 7.6 | (20.6) | 11.4 | (31.4) |
| UK, England, East | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 3.5 | (10.7) | 14.9 | (45.4) | 1.2 | (3.6) | 7.7 | (25.2) | 4.7 | (15.0) |
| UK, England, East Midlands | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.7 | (6.9) | 14.9 | (40.2) | 1.1 | (3.0) | 7.6 | (21.2) | 10.0 | (28.5) |
| UK, England, London | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (3.1) | 13.2 | (34.8) | 1.0 | (2.8) | 6.5 | (17.7) | 15.5 | (41.6) |
| UK, England, North East | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.5 | (4.7) | 22.3 | (44.0) | 1.7 | (3.3) | 11.5 | (23.8) | 11.7 | (24.1) |
| UK, England, North West | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.6 | (5.4) | 17.9 | (38.1) | 1.5 | (3.2) | 8.7 | (19.1) | 14.8 | (34.1) |
| UK, England, South West | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.1 | (6.2) | 11.9 | (36.0) | 1.2 | (3.7) | 6.2 | (19.8) | 10.3 | (34.1) |
| UK, England, South East | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (3.7) | 11.4 | (35.9) | 0.9 | (2.8) | 5.7 | (18.6) | 11.8 | (38.9) |
| UK, England, West Midlands | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.6 | (6.9) | 13.8 | (37.2) | 1.1 | (3.1) | 7.3 | (20.0) | 11.8 | (32.8) |
| UK, England, Yorkshire and The Humber | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.5 | (5.5) | 18.5 | (41.7) | 1.4 | (3.2) | 9.8 | (22.7) | 11.2 | (26.8) |
| UK, Northern Ireland | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (2.7) | 9.0 | (21.6) | 0.5 | (1.2) | 4.2 | (9.8) | 27.5 | (64.6) |
| UK, Scotland | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 3.5 | (6.9) | 21.7 | (42.9) | 1.2 | (2.4) | 10.7 | (21.7) | 12.8 | (26.1) |
| UK, Wales | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.9 | (7.0) | 14.3 | (35.1) | 1.2 | (2.9) | 7.7 | (19.4) | 13.2 | (35.5) |
| Oceania | | | | | | | | | | | | |
| Australia | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.2 | (6.6) | 13.4 | (39.4) | 1.3 | (3.7) | 7.1 | (21.6) | 9.1 | (28.6) |
| Australia, Australian Capital Territory | - | - | 1.8 | (8.9) | 6.3 | (30.8) | 0.7 | (3.6) | 4.8 | (23.9) | 6.4 | (32.8) |
| Australia, New South Wales | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.7 | (7.8) | 13.9 | (40.8) | 1.4 | (4.1) | 7.5 | (22.7) | 7.7 | (24.5) |
| Australia, Northern Territory | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | - | - | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | - | - | - | - | 44.3 | (99.2) |
| Australia, Northern Territory: Non-Indigenous | <i>0.1</i> | <i>(0.5)</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.7 | (99.5) |
| Australia, Northern Territory: Indigenous | - | - | - | - | <i>0.8</i> | <i>(1.9)</i> | - | - | - | - | 66.6 | (98.1) |
| Australia, Queensland | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 2.5 | (6.9) | 15.2 | (41.1) | 1.4 | (3.8) | 8.0 | (22.5) | 8.8 | (25.5) |
| Australia, South Australia | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.4) | 13.3 | (41.3) | 1.4 | (4.0) | 6.8 | (21.8) | 9.1 | (28.4) |
| Australia, Tasmania | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.1) | 14.9 | (42.2) | 1.1 | (2.9) | 6.8 | (19.7) | 10.6 | (31.1) |
| Australia, Victoria | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.1 | (6.5) | 12.3 | (37.8) | 1.1 | (3.5) | 6.5 | (20.6) | 9.4 | (31.5) |
| Australia, Western Australia | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (4.2) | 12.0 | (36.4) | 1.0 | (3.2) | 6.3 | (19.8) | 11.6 | (36.2) |
| *France, New Caledonia | - | - | 3.3 | (5.3) | 34.5 | (55.8) | 1.7 | (2.8) | 15.1 | (24.1) | 7.5 | (11.9) |
| New Zealand | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.5 | (7.8) | 12.1 | (39.9) | 1.3 | (4.4) | 5.5 | (19.0) | 8.1 | (28.8) |
| *New Zealand: Maori | - | - | 5.6 | (8.1) | 32.8 | (45.6) | 3.5 | (4.9) | 12.2 | (16.4) | 17.9 | (25.1) |
| *New Zealand: Pacific Islander | - | - | 4.9 | (8.7) | 25.0 | (44.9) | 3.5 | (5.8) | 10.8 | (18.8) | 13.4 | (21.7) |
| USA, Hawaii | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.0 | (2.7) | 17.1 | (47.5) | 1.4 | (3.8) | 7.4 | (21.4) | 8.2 | (24.6) |
| *USA, Hawaii: White | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.1 | (3.0) | 14.5 | (43.9) | 1.4 | (4.3) | 7.6 | (23.2) | 8.5 | (25.4) |
| *USA, Hawaii: Japanese | - | - | 0.7 | (2.0) | 13.4 | (45.4) | 1.2 | (4.8) | 6.5 | (22.9) | 6.2 | (24.9) |
| *USA, Hawaii: Chinese | - | - | 0.4 | <i>(1.4)</i> | 15.0 | (54.3) | 1.2 | <i>(3.6)</i> | 5.1 | (17.1) | 4.9 | (23.6) |
| *USA, Hawaii: Hawaiian | - | - | 1.1 | <i>(2.4)</i> | 22.7 | (48.9) | 1.4 | <i>(2.7)</i> | 8.8 | (19.0) | 12.2 | (26.9) |
| *USA, Hawaii: Filipino | - | - | 1.4 | (3.7) | 21.5 | (50.4) | 1.5 | (3.7) | 8.8 | (21.5) | 8.4 | (20.7) |
| *USA, Pacific Islands | - | - | 1.6 | (4.2) | 13.5 | (31.3) | 1.2 | <i>(3.0)</i> | 2.5 | (6.4) | 22.8 | (55.1) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Female**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|--|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Africa | | | | | | | | | | | | |
| *Algeria, Sétif | - | - | 1.2 | (25.0) | - | - | - | - | - | - | 3.4 | (75.0) |
| *Algeria, Batna | 0.1 | (5.3) | 0.1 | (2.6) | 0.6 | (31.6) | - | - | 0.2 | (10.5) | 1.0 | (50.0) |
| *Kenya, Nairobi | - | - | - | - | 0.0 | (1.6) | - | - | 0.1 | (3.2) | 3.6 | (95.2) |
| Seychelles | - | - | - | - | 0.4 | (11.1) | - | - | - | - | 2.8 | (88.9) |
| *South Africa, Eastern Cape | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | (3.6) | 1.0 | (96.4) |
| *Uganda, Kyadondo County | - | - | 0.1 | (4.0) | 0.1 | (2.0) | - | - | - | - | 2.9 | (94.0) |
| *Zimbabwe, Harare: African | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | (100.0) |
| Central and South America | | | | | | | | | | | | |
| Argentina, Chaco | - | - | 0.1 | (1.3) | - | - | - | - | - | - | 8.3 | (98.7) |
| Argentina, Entre Ríos Province | 0.1 | (0.7) | 0.1 | (1.0) | 0.3 | (2.8) | 0.0 | (0.3) | 0.2 | (1.4) | 9.2 | (93.8) |
| Argentina, Córdoba | - | - | 0.1 | (0.9) | 0.2 | (2.2) | 0.0 | (0.4) | 0.1 | (0.9) | 8.7 | (95.5) |
| Argentina, Mendoza | 0.0 | (0.4) | 0.1 | (1.3) | 0.1 | (1.3) | - | - | 0.0 | (0.2) | 7.3 | (96.8) |
| Argentina, Tierra del Fuego | - | - | - | - | 0.3 | (4.3) | - | - | 2.2 | (21.7) | 6.9 | (73.9) |
| Brazil, Aracaju | - | - | 0.2 | (2.2) | 0.3 | (2.2) | 0.2 | (1.5) | 0.0 | (0.7) | 8.1 | (93.3) |
| Brazil, Curitiba | - | - | 0.3 | (3.2) | 1.4 | (13.8) | 0.3 | (2.5) | 0.8 | (7.5) | 6.9 | (73.0) |
| Brazil, Florianópolis | - | - | 0.9 | (4.7) | 5.0 | (29.5) | 0.5 | (2.3) | 2.7 | (14.0) | 8.2 | (49.6) |
| *Brazil, Goiânia | 0.1 | (0.5) | - | - | 0.6 | (4.4) | 0.1 | (0.7) | 0.4 | (3.0) | 11.1 | (91.3) |
| Brazil, Jaú | - | - | 2.5 | (32.3) | 2.2 | (29.0) | - | - | 1.0 | (12.9) | 1.5 | (25.8) |
| Brazil, Poços de Caldas | - | - | - | - | 2.1 | (21.4) | 0.2 | (2.4) | 0.8 | (7.1) | 7.2 | (69.0) |
| *Chile, Region of Antofagasta | 0.2 | (1.2) | 0.6 | (3.1) | 0.4 | (2.5) | - | - | 0.1 | (0.6) | 16.9 | (92.6) |
| Chile, Bío Bío Province | 0.0 | (1.0) | 0.1 | (1.0) | 0.7 | (11.2) | 0.1 | (1.0) | 0.1 | (1.0) | 5.8 | (84.7) |
| Chile, Concepción | - | - | 0.2 | (3.8) | 0.2 | (3.8) | - | - | 0.1 | (1.5) | 5.7 | (90.9) |
| *Chile, Valdivia | - | - | 0.5 | (8.8) | 0.4 | (8.8) | 0.1 | (2.9) | 0.1 | (1.5) | 3.6 | (77.9) |
| Colombia, Cali | 0.1 | (0.7) | 0.1 | (1.2) | 0.7 | (7.7) | 0.2 | (2.3) | 0.4 | (5.1) | 6.5 | (82.9) |
| Colombia, Bucaramanga | - | - | 0.4 | (6.0) | 0.3 | (4.5) | - | - | 0.3 | (5.5) | 4.9 | (84.0) |
| *Colombia, Manizales | - | - | - | - | 0.1 | (1.1) | - | - | - | - | 6.3 | (98.9) |
| Colombia, Pasto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | (100.0) |
| Costa Rica | 0.0 | (0.3) | 0.1 | (2.0) | 0.2 | (4.1) | 0.1 | (2.0) | 0.1 | (2.5) | 3.8 | (89.1) |
| Ecuador, Cuenca | - | - | - | - | 0.1 | (2.4) | 0.1 | (2.4) | 0.1 | (2.4) | 2.5 | (92.7) |
| Ecuador, Guayaquil | - | - | 0.3 | (4.9) | 0.6 | (12.9) | 0.1 | (1.9) | 0.2 | (4.5) | 3.6 | (75.8) |
| *Ecuador, Loja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | (100.0) |
| *Ecuador, Manabí | - | - | - | - | 0.1 | (1.9) | - | - | - | - | 3.2 | (98.1) |
| Ecuador, Quito | - | - | 0.2 | (3.9) | 0.3 | (5.8) | - | - | 0.3 | (3.9) | 5.1 | (86.5) |
| *France, Martinique | 0.1 | (0.7) | 0.1 | (1.4) | 2.1 | (33.1) | 0.2 | (2.1) | 2.3 | (29.6) | 2.4 | (33.1) |
| *French Guiana | - | - | - | - | 2.0 | (22.0) | 1.0 | (7.3) | 0.4 | (4.9) | 7.1 | (65.9) |
| *Jamaica, Kingston and St Andrew | 0.1 | (1.9) | 0.2 | (5.6) | 0.6 | (14.8) | 0.2 | (5.6) | 0.2 | (3.7) | 2.6 | (68.5) |
| *Peru, Lima | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.6) | 0.7 | (7.0) | 0.1 | (1.2) | 0.5 | (4.6) | 8.2 | (86.5) |
| USA, Puerto Rico | 0.0 | (0.3) | 0.2 | (3.4) | 2.1 | (29.2) | 0.3 | (3.7) | 1.4 | (19.8) | 2.8 | (43.6) |
| Uruguay | 0.0 | (0.3) | 0.3 | (2.8) | 1.5 | (13.5) | 0.2 | (2.2) | 0.7 | (6.4) | 7.9 | (74.8) |
| North America | | | | | | | | | | | | |
| *Canada, Alberta | 0.0 | (0.0) | 1.5 | (4.7) | 16.9 | (51.6) | 1.6 | (5.0) | 8.9 | (27.7) | 3.4 | (11.0) |
| Canada, British Columbia | 0.0 | (0.0) | 1.6 | (5.0) | 15.6 | (50.2) | 1.5 | (4.8) | 7.7 | (25.8) | 3.7 | (14.2) |
| Canada, Manitoba | 0.0 | (0.1) | 0.8 | (2.0) | 21.2 | (55.9) | 1.8 | (4.6) | 9.6 | (25.9) | 4.1 | (11.4) |
| *Canada, New Brunswick | - | - | 1.6 | (4.4) | 21.1 | (56.0) | 2.3 | (5.7) | 9.3 | (26.1) | 2.8 | (7.8) |
| *Canada, Newfoundland and Labrador | - | - | 0.1 | (0.2) | 12.8 | (41.8) | 1.3 | (4.2) | 7.3 | (24.4) | 8.5 | (29.4) |
| *Canada, Northwest Territories | - | - | 0.7 | (2.7) | 18.0 | (48.6) | 3.0 | (8.1) | 12.1 | (29.7) | 5.2 | (10.8) |
| *Canada, Nova Scotia | 0.0 | (0.0) | 2.0 | (4.5) | 22.0 | (53.2) | 1.9 | (4.5) | 9.1 | (23.2) | 5.6 | (14.4) |
| *Canada, Nunavut | - | - | 7.2 | (7.3) | 39.6 | (41.5) | 3.9 | (4.9) | 29.2 | (29.3) | 17.6 | (17.1) |
| *Canada, Ontario | 0.0 | (0.1) | 1.9 | (6.1) | 15.1 | (49.7) | 1.4 | (4.4) | 7.5 | (25.0) | 4.0 | (14.5) |
| *Canada, Prince Edward Island | - | - | 0.7 | (2.0) | 18.6 | (57.5) | 1.5 | (4.3) | 8.5 | (27.6) | 2.7 | (8.7) |
| Canada, Saskatchewan | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (5.9) | 17.9 | (50.7) | 1.8 | (4.8) | 8.8 | (24.9) | 4.5 | (13.6) |
| *Canada, Yukon | - | - | 2.0 | (5.0) | 19.5 | (55.0) | 1.9 | (5.0) | 11.6 | (30.0) | 1.5 | (5.0) |
| USA | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (4.2) | 16.1 | (46.8) | 1.5 | (4.3) | 8.2 | (24.4) | 6.3 | (20.2) |
| USA: White | 0.0 | (0.1) | 1.6 | (4.2) | 16.6 | (46.7) | 1.5 | (4.3) | 8.4 | (24.5) | 6.4 | (20.1) |
| USA: Black | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (4.1) | 15.9 | (49.0) | 1.5 | (4.6) | 7.4 | (22.8) | 6.0 | (19.5) |
| USA, NPCR | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (4.2) | 16.2 | (46.8) | 1.5 | (4.3) | 8.2 | (24.4) | 6.3 | (20.2) |
| USA, NPCR: White | 0.0 | (0.1) | 1.6 | (4.2) | 16.8 | (46.7) | 1.5 | (4.3) | 8.5 | (24.5) | 6.5 | (20.1) |
| USA, NPCR: Black | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (4.0) | 15.9 | (49.0) | 1.5 | (4.6) | 7.4 | (22.8) | 6.0 | (19.5) |
| USA, NPCR: Asian and Pacific Islander | 0.0 | (0.1) | 0.5 | (3.0) | 6.9 | (42.6) | 0.9 | (5.7) | 4.7 | (28.7) | 3.1 | (19.9) |
| USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives | 0.0 | (0.0) | 1.1 | (5.2) | 9.6 | (44.2) | 0.9 | (4.2) | 5.2 | (23.6) | 4.8 | (22.7) |
| USA, SEER (18 registries) | 0.0 | (0.1) | 1.4 | (4.4) | 14.8 | (47.3) | 1.4 | (4.5) | 7.7 | (25.1) | 5.3 | (18.7) |
| *USA, SEER (18 registries): White | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (4.4) | 15.5 | (47.2) | 1.5 | (4.4) | 8.0 | (25.2) | 5.5 | (18.7) |
| *USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (4.5) | 17.0 | (47.4) | 1.6 | (4.4) | 8.7 | (25.1) | 5.9 | (18.5) |
| *USA, SEER (18 registries): Hispanic White | 0.0 | (0.0) | 0.6 | (4.2) | 6.7 | (43.6) | 0.7 | (4.6) | 4.0 | (25.9) | 3.2 | (21.6) |
| *USA, SEER (18 registries): Black | 0.0 | (0.1) | 1.6 | (4.9) | 16.5 | (50.6) | 1.5 | (4.5) | 7.5 | (22.9) | 5.3 | (16.9) |
| *USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander | 0.0 | (0.2) | 0.5 | (2.9) | 7.4 | (43.5) | 0.9 | (5.4) | 4.8 | (27.9) | 3.2 | (20.1) |
| USA, SEER (9 registries) | 0.0 | (0.1) | 1.2 | (3.8) | 14.7 | (47.7) | 1.4 | (4.5) | 7.8 | (25.7) | 5.0 | (18.2) |
| *USA, SEER (9 registries): White | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (3.8) | 15.2 | (47.5) | 1.4 | (4.5) | 8.0 | (25.9) | 5.2 | (18.4) |
| *USA, SEER (9 registries): Black | 0.1 | (0.2) | 1.6 | (4.6) | 18.1 | (51.6) | 1.6 | (4.4) | 8.3 | (23.7) | 5.2 | (15.5) |
| USA, Alabama | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (3.9) | 16.5 | (45.4) | 1.5 | (4.1) | 7.6 | (21.5) | 8.2 | (24.9) |
| USA, Alabama: White | 0.1 | (0.1) | 1.5 | (3.8) | 18.0 | (45.1) | 1.7 | (4.2) | 8.4 | (21.8) | 8.9 | (25.0) |
| USA, Alabama: Black | - | - | 1.2 | (4.5) | 11.8 | (46.8) | 1.0 | (4.0) | 5.2 | (20.5) | 5.6 | (24.2) |
| USA, Alaska | - | - | 1.2 | (3.3) | 17.5 | (48.3) | 1.3 | (3.7) | 8.7 | (24.3) | 7.2 | (20.5) |
| USA, Alaska: Alaska Natives | - | - | 2.2 | (4.6) | 22.3 | (45.8) | 1.6 | (3.3) | 13.0 | (27.5) | 8.3 | (19.0) |
| USA, Arizona | 0.0 | (0.1) | 1.0 | (3.3) | 11.6 | (40.8) | 1.1 | (3.8) | 6.5 | (23.2) | 7.8 | (28.9) |
| USA, Arizona: White | 0.0 | (0.1) | 1.1 | (3.3) | 12.0 | (40.8) | 1.1 | (3.8) | 6.7 | (23.2) | 7.9 | (28.8) |
| USA, Arizona: Black | - | - | 0.8 | (2.6) | 12.7 | (43.0) | 1.5 | (4.8) | 6.1 | (19.6) | 8.9 | (30.0) |
| USA, Arizona: American Indian | - | - | 0.1 | (1.1) | 3.5 | (36.7) | 0.2 | (2.2) | 1.9 | (21.1) | 3.7 | (38.9) |
| USA, Arkansas | 0.0 | (0.1) | 1.9 | (4.7) | 18.8 | (47.8) | 1.7 | (4.4) | 8.4 | (22.5) | 7.6 | (20.6) |
| USA, Arkansas: White | 0.0 | (0.1) | 1.9 | (4.6) | 19.5 | (48.0) | 1.7 | (4.4) | 8.8 | (22.9) | 7.6 | (20.1) |
| USA, Arkansas: Black | 0.1 | (0.2) | 1.5 | (4.8) | 15.0 | (46.7) | 1.2 | (4.0) | 6.6 | (19.7) | 7.7 | (24.7) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Female (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|--|------------|--------------|---------------|--------|------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-----------------|--------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| North America (contd) | | | | | | | | | | | | |
| USA, California | 0.0 | (0.1) | 1.2 | (4.8) | 11.6 | (46.0) | 1.1 | (4.4) | 6.3 | (25.4) | 4.5 | (19.3) |
| USA, California: White | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (4.9) | 12.2 | (46.0) | 1.1 | (4.2) | 6.6 | (25.3) | 4.7 | (19.5) |
| USA, California: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.7 | (5.3) | 15.7 | (49.6) | 1.5 | (4.7) | 7.4 | (22.7) | 5.4 | (17.6) |
| USA, California: American Indian | – | – | 1.3 | (10.3) | 4.6 | (39.2) | 0.7 | (6.4) | 2.6 | (22.1) | 2.4 | (22.1) |
| USA, California, Los Angeles County | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.9 | (4.0) | 9.6 | (45.1) | 0.9 | (4.2) | 5.2 | (25.3) | 4.1 | (21.3) |
| *USA, California, Los Angeles County: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 0.9 | (4.2) | 9.6 | (45.3) | 0.9 | (4.0) | 5.2 | (25.2) | 4.1 | (21.2) |
| *USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.2 | (4.0) | 13.2 | (46.1) | 1.1 | (3.9) | 6.9 | (25.1) | 5.2 | (20.9) |
| *USA, California, Los Angeles County: Hispanic White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.5 | (4.9) | 4.6 | (42.1) | 0.5 | (4.6) | 2.7 | (25.7) | 2.4 | (22.6) |
| *USA, California, Los Angeles County: Black | – | – | 1.3 | (4.3) | 14.8 | (48.5) | 1.4 | (4.5) | 7.3 | (23.4) | 5.8 | (19.3) |
| *USA, California, Los Angeles County: Chinese | <i>0.1</i> | <i>(0.6)</i> | 0.5 | (3.4) | 6.2 | (38.6) | 1.1 | (6.5) | 4.4 | (24.8) | 3.8 | (26.2) |
| *USA, California, Los Angeles County: Filipino | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 0.4 | (2.4) | 6.4 | (40.5) | 0.5 | (3.8) | 4.8 | (30.4) | 3.4 | (22.5) |
| *USA, California, Los Angeles County: Korean | – | – | 0.2 | (1.4) | 5.0 | (40.8) | 0.7 | (5.6) | 3.3 | (25.4) | 3.0 | (26.8) |
| USA, California, San Francisco Bay Area | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (4.6) | 12.0 | (47.5) | 1.2 | (4.6) | 6.8 | (26.9) | 3.7 | (16.2) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (4.7) | 12.5 | (47.1) | 1.2 | (4.3) | 7.2 | (27.3) | 4.0 | (16.5) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.8) | 13.4 | (47.0) | 1.2 | (4.3) | 7.8 | (27.4) | 4.3 | (16.4) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White | – | – | 0.5 | (3.2) | 7.7 | (48.7) | 0.9 | (5.0) | 4.2 | (26.2) | 2.4 | (16.9) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 2.3 | (5.7) | 20.0 | (51.2) | 1.9 | (4.5) | 8.3 | (21.8) | 5.8 | (16.5) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese | – | – | 0.5 | (2.7) | 9.2 | (49.5) | 1.0 | (5.4) | 5.6 | (29.0) | 2.1 | (13.4) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino | – | – | 0.4 | (2.7) | 5.7 | (41.1) | 1.1 | (8.1) | 4.0 | (28.6) | 2.5 | (19.5) |
| *USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese | <i>0.4</i> | <i>(1.7)</i> | 0.2 | (1.7) | 7.9 | (53.3) | 0.1 | (1.7) | 6.3 | (31.7) | 0.9 | (10.0) |
| USA, Colorado | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (4.8) | 11.1 | (42.1) | 1.3 | (4.8) | 7.0 | (26.8) | 5.0 | (21.4) |
| USA, Colorado: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (4.9) | 11.1 | (41.8) | 1.4 | (4.8) | 7.1 | (27.0) | 5.1 | (21.4) |
| USA, Colorado: Black | – | – | 0.9 | (3.4) | 11.7 | (44.6) | 1.1 | (3.4) | 7.4 | (26.3) | 6.0 | (22.3) |
| USA, Connecticut | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.3 | (3.5) | 17.2 | (48.1) | 1.8 | (4.8) | 8.8 | (25.5) | 5.6 | (18.0) |
| *USA, Connecticut: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.4 | (3.5) | 17.6 | (47.9) | 1.8 | (4.7) | 9.1 | (25.8) | 5.8 | (18.0) |
| *USA, Connecticut: Black | – | – | 1.0 | (3.5) | 14.9 | (50.7) | 1.7 | (5.7) | 6.7 | (22.0) | 4.9 | (18.1) |
| USA, Delaware | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (3.0) | 19.3 | (48.5) | 1.6 | (4.0) | 10.1 | (26.3) | 6.5 | (18.2) |
| USA, Delaware: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (3.1) | 20.1 | (47.6) | 1.7 | (4.2) | 10.5 | (26.4) | 6.9 | (18.6) |
| USA, Delaware: Black | – | – | 0.9 | (2.5) | 17.0 | (52.9) | 0.8 | (2.5) | 8.8 | (26.1) | 5.0 | (16.0) |
| USA, Florida | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (3.8) | 16.8 | (47.4) | 1.5 | (4.3) | 8.3 | (24.9) | 6.3 | (19.6) |
| USA, Florida: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.5 | (3.7) | 17.8 | (47.5) | 1.6 | (4.2) | 8.7 | (24.9) | 6.7 | (19.6) |
| USA, Florida: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.0 | (4.3) | 10.8 | (46.3) | 1.0 | (4.6) | 5.6 | (24.6) | 4.4 | (20.0) |
| USA, Georgia | 0.1 | (0.1) | 2.0 | (5.6) | 17.2 | (49.3) | 1.6 | (4.6) | 8.7 | (25.5) | 4.8 | (14.8) |
| USA, Georgia: White | 0.1 | (0.1) | 2.2 | (5.5) | 18.8 | (49.2) | 1.8 | (4.6) | 9.5 | (25.7) | 5.2 | (14.9) |
| USA, Georgia: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.8 | (6.3) | 14.0 | (50.2) | 1.4 | (4.8) | 6.8 | (24.3) | 3.8 | (14.3) |
| USA, Georgia, Atlanta | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.8) | 14.4 | (49.6) | 1.3 | (4.6) | 8.0 | (27.5) | 3.6 | (13.4) |
| *USA, Georgia, Atlanta: White | – | – | 1.5 | (4.4) | 15.2 | (49.6) | 1.5 | (4.9) | 8.6 | (27.9) | 3.6 | (13.3) |
| *USA, Georgia, Atlanta: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 1.6 | (5.7) | 14.3 | (50.1) | 1.2 | (4.1) | 7.6 | (26.6) | 3.7 | (13.3) |
| USA, Idaho | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (4.3) | 13.9 | (47.6) | 1.3 | (4.1) | 7.3 | (24.9) | 5.0 | (18.9) |
| USA, Illinois | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (4.0) | 18.1 | (47.9) | 1.7 | (4.7) | 9.4 | (25.7) | 6.1 | (17.6) |
| USA, Illinois: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.6 | (4.0) | 18.4 | (48.0) | 1.7 | (4.6) | 9.6 | (26.0) | 6.0 | (17.4) |
| USA, Illinois: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.8 | (4.1) | 20.1 | (48.3) | 2.2 | (5.1) | 10.0 | (23.9) | 7.2 | (18.4) |
| USA, Indiana | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.9 | (4.7) | 19.9 | (49.4) | 1.7 | (4.2) | 9.6 | (24.8) | 6.4 | (17.0) |
| USA, Indiana: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 2.0 | (4.7) | 20.0 | (49.3) | 1.7 | (4.1) | 9.6 | (24.9) | 6.4 | (17.0) |
| USA, Indiana: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.8 | (4.2) | 20.3 | (51.4) | 1.8 | (4.6) | 9.3 | (23.3) | 6.2 | (16.4) |
| USA, Iowa | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (4.1) | 17.2 | (49.5) | 1.7 | (4.9) | 8.3 | (25.2) | 4.8 | (16.1) |
| USA, Kentucky | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 3.2 | (5.6) | 26.5 | (49.1) | 2.2 | (4.1) | 12.5 | (24.3) | 8.2 | (16.8) |
| USA, Louisiana | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.3 | (6.3) | 17.9 | (49.0) | 1.7 | (4.5) | 8.8 | (24.5) | 5.3 | (15.7) |
| USA, Louisiana: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.5 | (6.4) | 18.2 | (48.2) | 1.9 | (4.7) | 9.2 | (24.9) | 5.5 | (15.7) |
| USA, Louisiana: Black | – | – | 2.0 | (5.8) | 17.8 | (51.5) | 1.3 | (3.7) | 7.9 | (23.5) | 5.0 | (15.5) |
| USA, Louisiana, New Orleans | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.9 | (5.2) | 18.4 | (51.3) | 2.3 | (5.9) | 9.2 | (25.1) | 4.1 | (12.3) |
| *USA, Louisiana, New Orleans: White | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 2.0 | (5.5) | 18.2 | (49.5) | 2.7 | (6.6) | 9.6 | (26.0) | 4.1 | (12.3) |
| *USA, Louisiana, New Orleans: Black | – | – | 1.9 | (4.8) | 19.5 | (54.8) | 1.4 | (3.9) | 9.1 | (24.1) | 4.3 | (12.4) |
| USA, Maine | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.9 | (4.3) | 21.5 | (50.0) | 2.0 | (4.8) | 10.1 | (24.6) | 6.1 | (16.3) |
| USA, Maryland | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (3.6) | 15.3 | (45.5) | 1.6 | (4.6) | 8.1 | (24.5) | 6.5 | (21.7) |
| USA, Maryland: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.4 | (3.9) | 16.0 | (44.9) | 1.6 | (4.5) | 8.7 | (24.9) | 6.8 | (21.7) |
| USA, Maryland: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 0.9 | (2.9) | 15.2 | (48.3) | 1.5 | (4.6) | 7.2 | (22.8) | 6.3 | (21.2) |
| USA, Massachusetts | 0.1 | (0.1) | 1.3 | (3.2) | 19.7 | (49.0) | 2.1 | (5.0) | 10.3 | (26.3) | 5.5 | (16.4) |
| USA, Massachusetts: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (3.2) | 20.5 | (49.1) | 2.2 | (4.9) | 10.8 | (26.3) | 5.7 | (16.4) |
| USA, Massachusetts: Black | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 0.9 | (3.1) | 12.4 | (48.3) | 1.5 | (5.7) | 6.2 | (26.0) | 3.9 | (16.7) |
| USA, Michigan | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (4.0) | 18.4 | (47.5) | 1.5 | (4.0) | 9.3 | (24.8) | 6.9 | (19.6) |
| USA, Michigan: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (4.1) | 18.2 | (46.9) | 1.5 | (4.0) | 9.3 | (25.0) | 7.0 | (20.0) |
| USA, Michigan: Black | – | – | 1.4 | (3.5) | 21.2 | (52.4) | 1.7 | (4.3) | 9.3 | (23.0) | 6.4 | (16.8) |
| USA, Michigan, Detroit | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.7 | (3.7) | 21.0 | (50.2) | 1.8 | (4.3) | 10.6 | (26.2) | 5.8 | (15.5) |
| *USA, Michigan, Detroit: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.7 | (3.7) | 21.0 | (49.4) | 1.8 | (4.2) | 11.0 | (27.0) | 5.9 | (15.7) |
| *USA, Michigan, Detroit: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (3.8) | 23.0 | (53.6) | 1.8 | (4.3) | 10.0 | (23.3) | 6.0 | (14.9) |
| USA, Minnesota | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (4.6) | 14.8 | (46.5) | 1.6 | (4.8) | 8.1 | (25.7) | 5.3 | (18.3) |
| USA, Mississippi | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.8 | (4.7) | 20.2 | (53.3) | 1.6 | (4.2) | 8.0 | (22.4) | 5.4 | (15.3) |
| USA, Missouri | 0.1 | (0.1) | 1.9 | (4.3) | 19.9 | (47.1) | 1.8 | (4.2) | 9.5 | (23.1) | 7.8 | (21.2) |
| USA, Missouri: White | 0.1 | (0.1) | 1.9 | (4.3) | 19.9 | (46.9) | 1.8 | (4.1) | 9.4 | (23.1) | 7.9 | (21.5) |
| USA, Missouri: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.0 | (4.5) | 22.3 | (49.7) | 2.1 | (4.7) | 11.1 | (24.1) | 7.1 | (17.0) |
| USA, Montana | – | – | 1.4 | (4.2) | 14.3 | (43.7) | 1.6 | (5.0) | 8.2 | (25.1) | 6.6 | (22.0) |
| USA, Nebraska | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (4.4) | 14.3 | (44.1) | 1.4 | (4.1) | 7.3 | (23.8) | 6.7 | (23.5) |
| USA, Nebraska: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.4 | (4.3) | 14.2 | (44.0) | 1.4 | (4.1) | 7.3 | (23.7) | 6.8 | (23.8) |
| USA, Nebraska: Black | <i>0.4</i> | <i>(1.1)</i> | 1.9 | (6.7) | 17.1 | (43.3) | 1.6 | (4.4) | 11.0 | (27.8) | 6.5 | (16.7) |
| USA, Nevada | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (3.7) | 14.4 | (40.3) | 1.3 | (3.7) | 7.5 | (21.0) | 10.6 | (31.2) |
| USA, Nevada: White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.5 | (3.7) | 15.7 | (40.8) | 1.4 | (3.7) | 8.2 | (21.3) | 10.9 | (30.3) |
| USA, Nevada: Black | – | – | 1.6 | (5.1) | 12.1 | (39.7) | 0.9 | (3.0) | 5.5 | (18.1) | 10.3 | (34.2) |
| USA, New Hampshire | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.0 | (5.3) | 19.4 | (47.8) | 1.8 | (4.4) | 9.7 | (24.5) | 6.4 | (18.0) |
| USA, New Jersey | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 0.9 | (2.6) | 15.7 | (46.5) | 1.6 | (4.7) | 7.9 | (24.0) | 6.6 | (22.2) |
| USA, New Jersey: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.0 | (2.6) | 16.8 | (46.6) | 1.8 | (4.7) | 8.5 | (24.3) | 6.8 | (21.8) |
| USA, New Jersey: Black | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.7 | (2.5) | 14.5 | (48.3) | 1.3 | (4.3) | 6.1 | (20.6) | 7.1 | (24.3) |
| USA, New Mexico | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 0.9 | (3.9) | 9.3 | (40.0) | 1.0 | (4.1) | 5.3 | (23.0) | 6.0 | (29.0) |
| *USA, New Mexico: White | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | 1.0 | (3.8) | 9.8 | (39.7) | 1.0 | (4.0) | 5.7 | (23.0) | 6.5 | (29.3) |
| *USA, New Mexico: Hispanic White | – | – | 0.6 | (3.4) | 7.8 | (40.2) | 0.8 | (4.0) | 4.5 | (23.9) | 5.0 | (28.6) |
| *USA, New Mexico: Non-Hispanic White | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (4.0) | 10.9 | (39.5) | 1.1 | (4.0) | 6.4 | (22.7) | 7.4 | (29.6) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Female (contd)

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|--------------------------------------|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| North America (contd) | | | | | | | | | | | | |
| USA, New York State | 0.0 | (0.0) | 1.4 | (3.8) | 17.1 | (49.0) | 1.6 | (4.6) | 8.9 | (26.0) | 5.1 | (16.6) |
| USA, New York State: White | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (4.0) | 18.6 | (48.9) | 1.8 | (4.6) | 9.8 | (26.1) | 5.3 | (16.4) |
| USA, New York State: Black | 0.0 | (0.1) | 0.8 | (3.0) | 13.9 | (50.6) | 1.2 | (4.5) | 6.4 | (23.7) | 4.7 | (18.2) |
| USA, North Carolina | 0.0 | (0.1) | 1.6 | (4.2) | 18.2 | (49.6) | 1.5 | (4.2) | 8.5 | (24.0) | 6.0 | (18.0) |
| USA, North Carolina: White | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (4.4) | 18.9 | (49.2) | 1.5 | (4.0) | 8.9 | (24.2) | 6.2 | (18.1) |
| USA, North Carolina: Black | - | - | 1.0 | (3.1) | 16.5 | (52.4) | 1.6 | (5.2) | 6.8 | (22.1) | 5.0 | (17.2) |
| USA, North Dakota | - | - | 2.0 | (6.2) | 13.5 | (46.2) | 1.8 | (6.2) | 7.1 | (25.1) | 4.4 | (16.3) |
| USA, Ohio | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (3.6) | 17.4 | (44.2) | 1.6 | (4.1) | 8.5 | (22.6) | 8.7 | (25.4) |
| USA, Ohio: White | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (3.7) | 17.4 | (44.1) | 1.6 | (4.1) | 8.6 | (22.6) | 8.8 | (25.5) |
| USA, Ohio: Black | 0.0 | (0.0) | 1.4 | (3.4) | 19.0 | (46.0) | 1.7 | (4.3) | 8.9 | (22.2) | 9.1 | (24.1) |
| USA, Oklahoma | 0.0 | (0.0) | 1.8 | (4.3) | 18.1 | (45.9) | 1.6 | (4.0) | 8.2 | (21.6) | 8.7 | (24.2) |
| USA, Oklahoma: White | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (4.2) | 18.0 | (45.7) | 1.6 | (4.1) | 8.2 | (21.6) | 8.7 | (24.3) |
| USA, Oklahoma: Black | - | - | 1.4 | (3.5) | 18.3 | (51.0) | 1.3 | (3.2) | 7.7 | (21.3) | 7.4 | (21.0) |
| USA, Oregon | 0.0 | (0.1) | 1.4 | (3.7) | 16.1 | (46.1) | 1.5 | (4.4) | 8.1 | (24.2) | 6.6 | (21.5) |
| USA, Oregon: White | 0.0 | (0.1) | 1.4 | (3.7) | 16.3 | (46.2) | 1.5 | (4.3) | 8.2 | (24.2) | 6.5 | (21.5) |
| USA, Oregon: Black | - | - | 0.8 | (2.8) | 17.1 | (50.0) | 4.2 | (11.1) | 4.6 | (12.5) | 8.0 | (23.6) |
| USA, Pennsylvania | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (4.5) | 17.3 | (46.5) | 1.7 | (4.4) | 9.0 | (25.1) | 6.2 | (19.4) |
| USA, Pennsylvania: White | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (4.8) | 16.8 | (46.3) | 1.6 | (4.3) | 8.9 | (25.5) | 5.9 | (19.0) |
| USA, Pennsylvania: Black | - | - | 1.6 | (3.3) | 23.7 | (51.3) | 2.3 | (4.8) | 10.6 | (23.0) | 7.6 | (17.5) |
| USA, Rhode Island | - | - | 1.3 | (2.9) | 19.6 | (46.5) | 1.7 | (4.1) | 9.9 | (25.6) | 7.5 | (20.8) |
| USA, Rhode Island: White | - | - | 1.3 | (2.7) | 19.8 | (46.4) | 1.7 | (3.9) | 10.1 | (25.8) | 7.7 | (21.3) |
| USA, Rhode Island: Black | - | - | 3.1 | (6.9) | 21.6 | (48.3) | 3.3 | (8.0) | 8.9 | (25.3) | 4.4 | (11.5) |
| USA, South Carolina | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (5.0) | 15.8 | (44.9) | 1.5 | (4.3) | 8.1 | (23.6) | 7.2 | (22.0) |
| USA, South Carolina: White | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (5.1) | 17.2 | (45.0) | 1.5 | (4.2) | 8.7 | (23.6) | 7.7 | (22.0) |
| USA, South Carolina: Black | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (4.7) | 12.2 | (44.7) | 1.4 | (4.9) | 6.5 | (23.6) | 5.7 | (22.0) |
| USA, South Dakota | - | - | 2.0 | (6.6) | 13.1 | (42.1) | 1.3 | (4.2) | 7.9 | (25.9) | 6.4 | (21.1) |
| USA, Tennessee | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (4.6) | 20.4 | (49.6) | 1.7 | (4.2) | 9.8 | (24.5) | 6.5 | (17.1) |
| USA, Tennessee: White | 0.0 | (0.0) | 2.1 | (4.7) | 21.0 | (49.5) | 1.8 | (4.2) | 10.2 | (24.7) | 6.6 | (16.9) |
| USA, Tennessee: Black | 0.1 | (0.2) | 1.3 | (3.7) | 18.0 | (51.4) | 1.3 | (3.8) | 7.9 | (22.6) | 6.2 | (18.4) |
| USA, Texas | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (4.2) | 12.7 | (43.2) | 1.1 | (3.8) | 6.4 | (22.3) | 7.2 | (26.4) |
| USA, Texas: White | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (4.1) | 12.8 | (43.1) | 1.1 | (3.8) | 6.4 | (22.3) | 7.3 | (26.6) |
| USA, Texas: Black | 0.1 | (0.2) | 1.6 | (4.7) | 14.9 | (44.6) | 1.4 | (3.9) | 7.1 | (21.2) | 8.1 | (25.4) |
| USA, Utah | 0.0 | (0.1) | 1.0 | (6.2) | 6.4 | (42.3) | 0.9 | (5.7) | 3.6 | (24.2) | 3.0 | (21.6) |
| USA, Vermont | - | - | 2.5 | (6.0) | 19.3 | (47.4) | 1.7 | (4.2) | 10.4 | (28.1) | 5.2 | (14.3) |
| USA, Virginia | 0.0 | (0.1) | 1.2 | (3.5) | 15.1 | (45.1) | 1.4 | (4.2) | 7.6 | (22.9) | 7.2 | (24.2) |
| USA, Virginia: White | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (3.6) | 15.8 | (45.2) | 1.4 | (4.0) | 7.9 | (22.9) | 7.4 | (24.2) |
| USA, Virginia: Black | - | - | 1.2 | (3.7) | 14.6 | (46.5) | 1.5 | (4.8) | 6.8 | (21.6) | 6.7 | (23.5) |
| USA, Washington State | 0.0 | (0.1) | 1.0 | (3.0) | 15.8 | (46.4) | 1.4 | (4.0) | 7.9 | (24.2) | 6.9 | (22.3) |
| USA, Washington, Seattle | 0.0 | (0.1) | 0.8 | (2.4) | 15.9 | (46.9) | 1.4 | (4.1) | 8.2 | (25.1) | 6.6 | (21.4) |
| USA, West Virginia | 0.0 | (0.0) | 2.3 | (5.0) | 22.2 | (49.4) | 2.0 | (4.3) | 11.1 | (25.3) | 6.3 | (15.8) |
| USA, Wisconsin | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (5.0) | 16.4 | (47.2) | 1.5 | (4.4) | 8.4 | (24.6) | 5.8 | (18.7) |
| USA, Wisconsin: White | 0.0 | (0.1) | 1.9 | (5.2) | 15.9 | (47.6) | 1.5 | (4.4) | 8.2 | (25.0) | 5.4 | (17.8) |
| USA, Wisconsin: Black | - | - | 1.6 | (2.8) | 25.3 | (52.9) | 3.1 | (6.5) | 12.1 | (24.3) | 6.1 | (13.5) |
| USA, Wyoming | 0.1 | (0.1) | 1.6 | (5.7) | 12.2 | (43.7) | 1.4 | (5.2) | 6.9 | (23.5) | 5.9 | (21.7) |
| Asia | | | | | | | | | | | | |
| Bahrain: Bahraini | - | - | 0.2 | (2.8) | 0.5 | (5.6) | 0.1 | (1.4) | 0.3 | (4.2) | 6.5 | (86.1) |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | 0.8 | (2.5) | - | - | 0.6 | (2.5) | 22.1 | (95.1) |
| China, Anshan City | 0.0 | (0.0) | 0.1 | (0.2) | 2.6 | (7.4) | 0.3 | (0.8) | 2.0 | (5.9) | 27.6 | (85.7) |
| China, Beijing | 0.1 | (0.2) | 0.3 | (1.7) | 6.7 | (27.3) | 0.9 | (3.6) | 4.7 | (18.7) | 10.2 | (48.6) |
| China, Benxi | - | - | - | - | 0.6 | (1.7) | 2.1 | (5.9) | 1.0 | (3.0) | 31.1 | (89.4) |
| China, Cixian County | - | - | 0.1 | (0.2) | 1.0 | (3.0) | 0.1 | (0.2) | 0.6 | (1.8) | 30.6 | (94.7) |
| China, Guangzhou | 0.1 | (0.2) | 0.4 | (2.2) | 5.1 | (24.2) | 0.9 | (4.2) | 3.6 | (17.0) | 10.3 | (52.3) |
| China, Guanyun | - | - | - | - | 1.1 | (5.4) | 0.2 | (0.9) | 1.0 | (4.9) | 18.4 | (88.8) |
| China, Haimen County | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (0.7) | 2.5 | (10.6) | 0.2 | (0.9) | 2.5 | (11.0) | 16.4 | (76.8) |
| China, Hangzhou City | 0.1 | (0.3) | 0.9 | (4.8) | 2.2 | (11.6) | 0.9 | (4.9) | 1.6 | (8.5) | 13.0 | (69.8) |
| China, Harbin City, Nangang District | - | - | 0.1 | (0.5) | 1.4 | (4.7) | 0.2 | (0.8) | 0.9 | (2.9) | 26.7 | (91.2) |
| China, Hefei | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.4) | 1.3 | (5.4) | 0.4 | (1.7) | 0.8 | (3.5) | 20.5 | (89.0) |
| China, Hengdong | - | - | - | - | 1.0 | (5.6) | 1.0 | (5.3) | 1.0 | (5.6) | 14.2 | (83.4) |
| China, Hong Kong | 0.0 | (0.1) | 0.3 | (1.2) | 7.8 | (36.0) | 1.2 | (5.2) | 5.5 | (24.5) | 6.1 | (33.0) |
| *China, Huaiyin District, Huai'an | 0.1 | (0.2) | - | - | 0.2 | (1.1) | 0.3 | (1.3) | 0.1 | (0.4) | 15.6 | (96.9) |
| China, Jiangmen | - | - | 0.4 | (1.7) | 7.6 | (30.9) | 2.1 | (8.5) | 6.0 | (23.3) | 8.8 | (35.6) |
| China, Jianhu County | - | - | - | - | 0.2 | (1.0) | - | - | 0.3 | (1.4) | 16.3 | (97.6) |
| China, Jiashan County | - | - | 0.7 | (3.8) | 2.0 | (10.7) | 1.1 | (6.6) | 1.6 | (8.8) | 12.9 | (70.1) |
| China, Jiaxing City | - | - | 0.9 | (4.5) | 3.7 | (17.3) | 1.3 | (5.8) | 2.3 | (10.9) | 12.5 | (61.5) |
| China, Lianyungang | - | - | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.6) | 0.1 | (0.6) | 0.2 | (0.9) | 19.5 | (97.8) |
| China, Linzhou County | 0.1 | (0.4) | 0.1 | (0.6) | 1.0 | (6.6) | 0.3 | (1.9) | 0.9 | (5.9) | 12.3 | (84.6) |
| China, Liuzhou | - | - | - | - | 2.5 | (11.4) | 0.5 | (2.0) | 2.2 | (9.4) | 16.9 | (77.1) |
| China, Maanshan | - | - | 0.1 | (0.2) | 3.3 | (14.8) | 0.6 | (2.4) | 3.3 | (15.0) | 14.9 | (67.6) |
| China, Qidong County | - | - | 0.2 | (1.1) | 1.4 | (7.4) | 0.2 | (0.8) | 1.0 | (5.3) | 16.8 | (85.4) |
| China, Shanghai City | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.7) | 3.9 | (17.4) | 0.5 | (2.1) | 2.6 | (11.9) | 12.2 | (67.7) |
| China, Shenyang | 0.0 | (0.1) | 0.6 | (2.4) | 2.6 | (8.3) | 0.4 | (1.3) | 2.1 | (6.5) | 22.7 | (81.4) |
| *China, Shexian County | 0.5 | (4.3) | 2.0 | (16.3) | 0.5 | (4.3) | 0.5 | (4.3) | 0.7 | (6.4) | 8.0 | (64.5) |
| China, Sheyang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.2 | (100.0) |
| China, Tongling City | 0.1 | (0.5) | - | - | 4.6 | (16.3) | 0.7 | (2.4) | 4.3 | (15.2) | 18.3 | (65.6) |
| China, Wuhan City | 0.0 | (0.1) | 0.3 | (1.7) | 5.1 | (25.9) | 0.9 | (4.7) | 3.3 | (16.6) | 9.5 | (51.0) |
| China, Wuxi | 0.0 | (0.1) | 0.6 | (3.4) | 2.7 | (17.0) | 0.5 | (2.9) | 1.7 | (11.1) | 9.4 | (65.5) |
| China, Xianju | 0.2 | (1.1) | 0.2 | (1.1) | 1.5 | (8.1) | 1.5 | (8.6) | 1.7 | (8.1) | 12.5 | (73.1) |
| China, Xiping | 0.1 | (0.2) | 0.2 | (0.5) | 0.5 | (1.7) | 0.2 | (0.5) | 0.1 | (0.5) | 24.2 | (96.6) |
| China, Yanshi | - | - | 0.1 | (0.5) | 0.1 | (1.0) | - | - | 0.1 | (1.0) | 16.5 | (97.5) |
| China, Yanting County | 0.1 | (0.6) | 0.6 | (3.4) | 1.8 | (10.7) | 7.3 | (40.4) | 3.0 | (18.2) | 4.8 | (26.6) |
| China, Yueyanglou | - | - | 0.7 | (1.9) | 1.5 | (4.2) | 1.6 | (4.5) | 2.0 | (5.1) | 31.5 | (84.3) |
| China, Zhongshan City | 0.1 | (0.4) | 0.5 | (1.8) | 10.9 | (39.3) | 2.1 | (7.7) | 10.1 | (36.0) | 3.4 | (14.8) |
| China, Zhuhai | - | - | 0.3 | (1.0) | 3.8 | (14.6) | 1.1 | (4.0) | 4.6 | (16.2) | 18.1 | (64.2) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Female (contd)**

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|---|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Asia (contd) | | | | | | | | | | | | |
| *India, Ahmedabad | - | - | - | - | 0.1 | (7.1) | - | - | 0.0 | (3.6) | 0.9 | (89.3) |
| *India, Bangalore | 0.0 | (0.6) | 0.0 | (0.6) | 0.1 | (1.5) | - | - | 0.0 | (0.4) | 4.4 | (96.9) |
| *India; Barshi, Paranda, and Bhum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | (100.0) |
| *India, Bhopal | - | - | - | - | 0.2 | (5.8) | - | - | 0.1 | (3.3) | 3.3 | (90.8) |
| *India, Cachar | - | - | - | - | 0.1 | (3.0) | - | - | 0.1 | (2.0) | 3.2 | (94.9) |
| *India, Chennai | - | - | 0.1 | (1.7) | 0.6 | (12.9) | 0.1 | (2.7) | 0.4 | (10.5) | 3.0 | (72.2) |
| *India, Dindigul, Ambilikikai | - | - | 0.0 | (3.1) | 0.1 | (6.2) | 0.0 | (1.6) | - | - | 1.0 | (89.1) |
| *India, Kamrup Urban District | - | - | - | - | 0.0 | (0.8) | - | - | - | - | 6.7 | (99.2) |
| *India, Kollam | 0.0 | (0.3) | 0.0 | (0.3) | 0.6 | (17.7) | 0.1 | (2.8) | 0.4 | (10.8) | 2.2 | (68.1) |
| *India, Mizoram | 0.1 | (0.2) | 0.5 | (1.6) | 1.6 | (5.6) | 0.6 | (2.3) | 1.5 | (5.4) | 24.8 | (84.9) |
| *India, Mumbai | 0.0 | (0.2) | - | - | 0.2 | (4.9) | 0.0 | (1.0) | 0.2 | (4.3) | 3.7 | (89.6) |
| *India, Poona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | (100.0) |
| *India, Sikkim State | - | - | - | - | 0.8 | (8.3) | 0.2 | (2.4) | 0.5 | (6.0) | 7.7 | (83.3) |
| *India, Tripura | - | - | - | - | 0.2 | (8.8) | - | - | 0.2 | (7.1) | 2.2 | (84.1) |
| *India, Trivandrum | 0.1 | (1.2) | 0.0 | (0.6) | 0.0 | (0.6) | - | - | - | - | 4.4 | (97.6) |
| *India, Wardha | - | - | - | - | 0.0 | (2.9) | - | - | 0.2 | (11.8) | 1.4 | (85.3) |
| Iran (Islamic Republic of), Golestan Province | 0.1 | (1.3) | - | - | 0.0 | (0.6) | - | - | 0.0 | (0.6) | 6.3 | (97.4) |
| Israel | 0.0 | (0.2) | 0.1 | (0.7) | 4.4 | (28.9) | 0.6 | (3.6) | 2.9 | (19.3) | 6.4 | (47.5) |
| *Israel: Jews | 0.0 | (0.1) | 0.1 | (0.7) | 4.7 | (29.1) | 0.6 | (3.7) | 3.1 | (19.4) | 6.7 | (47.0) |
| *Israel: Non-Jews, Arab | 0.0 | (0.5) | 0.1 | (1.0) | 1.6 | (20.8) | 0.3 | (3.0) | 1.6 | (20.3) | 4.2 | (54.3) |
| *Israel: Non-Jews, Other | - | - | 0.1 | (0.7) | 4.5 | (34.2) | 0.2 | (1.3) | 1.8 | (14.5) | 6.2 | (49.3) |
| Japan, Aichi Prefecture | 0.0 | (0.1) | 0.5 | (2.8) | 6.7 | (39.1) | 0.9 | (5.2) | 5.0 | (30.1) | 2.5 | (22.6) |
| Japan, Fukui Prefecture | - | - | 0.4 | (2.2) | 8.6 | (40.7) | 1.3 | (5.8) | 6.6 | (31.8) | 1.6 | (19.5) |
| Japan, Hiroshima Prefecture | 0.0 | (0.1) | 0.4 | (2.1) | 8.3 | (40.6) | 1.3 | (5.9) | 6.7 | (33.0) | 1.9 | (18.3) |
| Japan, Miyagi Prefecture | - | (0.1) | 0.5 | (3.0) | 7.0 | (37.3) | 1.2 | (5.5) | 5.4 | (29.1) | 2.4 | (25.0) |
| Japan, Nagasaki Prefecture | 0.0 | (0.0) | 0.6 | (2.9) | 7.5 | (38.7) | 1.2 | (5.7) | 5.8 | (30.7) | 1.9 | (22.1) |
| Japan, Niigata Prefecture | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (1.7) | 6.9 | (40.0) | 1.0 | (5.6) | 5.2 | (30.1) | 1.7 | (22.6) |
| Japan, Osaka Prefecture | 0.0 | (0.0) | 0.5 | (3.1) | 7.2 | (36.1) | 1.0 | (4.7) | 5.3 | (27.5) | 3.6 | (28.6) |
| Japan, Tochigi Prefecture | 0.0 | (0.1) | 0.3 | (2.2) | 5.8 | (35.8) | 0.9 | (5.5) | 4.8 | (30.8) | 2.1 | (25.6) |
| Japan, Yamagata Prefecture | 0.0 | (0.1) | 0.4 | (2.9) | 6.8 | (39.1) | 0.8 | (5.3) | 5.4 | (32.3) | 1.6 | (20.4) |
| *Jordan: Jordanians | - | - | 0.3 | (8.0) | 0.8 | (19.6) | 0.1 | (2.3) | 0.4 | (11.0) | 2.3 | (59.1) |
| Republic of Korea | 0.0 | (0.2) | 0.2 | (1.7) | 5.4 | (35.0) | 0.9 | (5.9) | 4.8 | (31.4) | 3.4 | (25.9) |
| Republic of Korea, Busan | 0.0 | (0.0) | 0.2 | (1.5) | 4.4 | (30.9) | 0.7 | (4.8) | 4.2 | (29.1) | 4.3 | (33.7) |
| Republic of Korea, Daegu | 0.0 | (0.3) | 0.2 | (1.3) | 5.7 | (36.1) | 0.9 | (5.4) | 5.3 | (33.2) | 3.4 | (23.7) |
| Republic of Korea, Daejeon | 0.1 | (0.4) | 0.2 | (1.3) | 5.9 | (39.2) | 0.8 | (5.8) | 5.5 | (36.4) | 2.2 | (16.8) |
| Republic of Korea, Gwangju | 0.0 | (0.1) | 0.4 | (2.7) | 5.4 | (37.4) | 1.1 | (7.6) | 4.8 | (34.0) | 2.2 | (18.2) |
| Republic of Korea, Incheon | 0.0 | (0.1) | 0.3 | (2.1) | 6.1 | (38.5) | 1.0 | (6.2) | 5.0 | (32.9) | 2.7 | (20.1) |
| Republic of Korea, Jeju-do | 0.1 | (0.3) | 0.1 | (0.6) | 4.6 | (34.1) | 0.8 | (4.9) | 4.4 | (30.6) | 3.5 | (29.5) |
| Republic of Korea, Seoul | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (1.4) | 5.6 | (36.8) | 1.0 | (6.6) | 4.9 | (32.5) | 3.2 | (22.7) |
| Republic of Korea, Ulsan | 0.1 | (0.4) | 0.6 | (3.7) | 5.2 | (33.8) | 0.8 | (5.4) | 4.4 | (28.6) | 4.2 | (28.0) |
| Kuwait | 0.1 | (0.8) | 0.0 | (0.8) | 0.9 | (20.8) | 0.1 | (1.7) | 0.5 | (10.8) | 2.5 | (65.0) |
| Kuwait: Kuwaitis | 0.1 | (1.6) | 0.1 | (1.6) | 0.8 | (17.5) | 0.1 | (1.6) | 0.6 | (14.3) | 2.5 | (63.5) |
| Kuwait: Non-Kuwaitis | - | - | - | - | 1.1 | (24.6) | 0.0 | (1.8) | 0.3 | (7.0) | 2.6 | (66.7) |
| *Malaysia, Penang | - | - | - | - | 0.1 | (1.5) | 0.0 | (0.5) | - | - | 8.6 | (98.0) |
| *Malaysia, Penang: Chinese | - | - | - | - | 0.2 | (2.1) | - | - | - | - | 10.3 | (97.9) |
| *Malaysia, Penang: Malay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | (100.0) |
| *Malaysia, Penang: Indian | - | - | - | - | - | - | 0.4 | (6.7) | - | - | 7.0 | (93.3) |
| *Philippines, Manila | 0.0 | (0.3) | 0.0 | (0.1) | 0.9 | (7.1) | 0.1 | (0.5) | 0.5 | (3.8) | 10.9 | (88.2) |
| *Philippines, Rizal | 0.0 | (0.3) | 0.0 | (0.4) | 0.5 | (4.6) | 0.0 | (0.4) | 0.4 | (3.7) | 9.3 | (90.6) |
| Qatar: Qatari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | (100.0) |
| *Saudi Arabia, Riyadh: Saudi | 0.0 | (1.4) | 0.1 | (2.1) | 0.6 | (23.1) | 0.1 | (4.2) | 0.5 | (22.4) | 1.1 | (46.9) |
| Thailand, Bangkok | 0.0 | (0.1) | 0.2 | (2.0) | 1.2 | (10.2) | 0.2 | (2.2) | 1.0 | (9.0) | 8.3 | (76.5) |
| Thailand, Chiang Mai | 0.0 | (0.2) | 1.0 | (4.2) | 7.9 | (32.7) | 1.3 | (5.6) | 4.8 | (20.2) | 8.6 | (37.2) |
| Thailand, Chonburi | - | - | 0.1 | (0.7) | 1.2 | (7.0) | 0.2 | (1.3) | 1.1 | (7.0) | 12.7 | (83.9) |
| Thailand, Khon Kaen | - | - | 0.0 | (0.2) | 1.5 | (23.1) | 0.4 | (5.8) | 1.4 | (20.5) | 3.3 | (50.4) |
| Thailand, Lampang | - | - | 0.5 | (2.1) | 4.4 | (20.8) | 0.4 | (1.7) | 2.2 | (10.7) | 12.8 | (64.8) |
| *Thailand, Lopburi Province | - | - | 0.2 | (3.1) | 1.4 | (15.4) | 0.0 | (0.5) | 0.7 | (7.7) | 6.6 | (73.3) |
| Thailand, Songkhla | - | - | 0.0 | (0.5) | 2.1 | (23.7) | 0.3 | (3.4) | 1.4 | (14.4) | 4.8 | (58.0) |
| Turkey, Antalya | - | - | 1.1 | (14.3) | 2.4 | (33.2) | 0.3 | (4.9) | 1.6 | (22.8) | 1.7 | (24.7) |
| Turkey, Bursa | 0.0 | (0.4) | 0.6 | (8.1) | 2.2 | (29.7) | 0.3 | (4.0) | 1.3 | (18.0) | 2.7 | (39.8) |
| Turkey, Edirne | - | - | 0.7 | (8.1) | 3.2 | (35.5) | 0.4 | (4.8) | 1.4 | (16.1) | 2.7 | (35.5) |
| Turkey, Erzurum | 0.1 | (1.1) | 0.8 | (9.7) | 2.1 | (24.7) | 0.3 | (3.2) | 1.5 | (17.2) | 3.4 | (44.1) |
| Turkey, Eskisehir | - | - | 0.3 | (4.0) | 1.7 | (21.4) | 0.6 | (7.5) | 1.6 | (20.9) | 3.6 | (46.3) |
| Turkey, Izmir | 0.0 | (0.2) | 2.3 | (22.2) | 3.6 | (35.1) | 0.3 | (3.1) | 2.4 | (22.7) | 1.6 | (16.7) |
| Turkey, Samsun | 0.0 | (0.4) | 0.5 | (7.6) | 2.3 | (34.8) | 0.6 | (8.8) | 1.4 | (23.2) | 1.4 | (25.2) |
| Turkey, Trabzon | - | - | 0.2 | (3.1) | 1.9 | (31.3) | 0.4 | (6.7) | 1.8 | (28.8) | 1.6 | (30.1) |
| *Viet Nam, Ho Chi Minh City | - | - | 0.4 | (3.9) | 0.6 | (6.0) | 0.2 | (1.8) | 0.8 | (8.5) | 7.3 | (79.8) |
| Europe | | | | | | | | | | | | |
| Austria | 0.0 | (0.1) | 0.5 | (2.4) | 4.5 | (22.8) | 0.5 | (2.2) | 2.5 | (12.9) | 10.9 | (59.6) |
| Austria, Carinthia | - | - | 0.3 | (1.8) | 6.2 | (29.9) | 0.8 | (3.7) | 4.7 | (22.4) | 7.9 | (42.2) |
| Austria, Tyrol | 0.1 | (0.3) | 3.2 | (15.3) | 8.9 | (42.4) | 1.1 | (5.2) | 4.9 | (22.8) | 2.8 | (13.9) |
| Austria, Vorarlberg | - | - | 0.2 | (0.7) | 7.6 | (43.7) | 1.0 | (4.7) | 3.2 | (16.9) | 5.4 | (33.9) |
| *Belarus | 0.1 | (0.7) | 0.2 | (4.2) | 2.2 | (39.0) | 0.4 | (7.5) | 1.2 | (21.5) | 1.4 | (27.2) |
| *Belgium | 0.1 | (0.2) | 1.3 | (5.8) | 8.0 | (36.2) | 0.8 | (3.7) | 4.2 | (20.0) | 7.0 | (34.1) |
| Bulgaria | 0.0 | (0.3) | 1.1 | (11.7) | 3.5 | (38.7) | 0.6 | (6.5) | 1.7 | (19.4) | 1.9 | (23.4) |
| Croatia | 0.1 | (0.3) | 1.9 | (11.5) | 3.7 | (22.4) | 0.5 | (3.5) | 1.4 | (9.2) | 7.6 | (53.0) |
| Cyprus | - | - | 0.0 | (0.3) | 1.9 | (20.3) | 0.2 | (2.3) | 1.1 | (11.9) | 5.4 | (65.2) |
| Czech Republic | 0.1 | (0.3) | 1.6 | (9.0) | 5.7 | (31.8) | 1.0 | (5.9) | 3.0 | (17.2) | 5.9 | (35.9) |
| Denmark | 0.1 | (0.1) | 0.6 | (1.5) | 5.6 | (14.9) | 0.6 | (1.4) | 3.0 | (7.9) | 27.0 | (74.2) |
| Estonia | 0.1 | (0.3) | 0.5 | (4.4) | 4.1 | (36.0) | 0.4 | (3.9) | 2.3 | (21.6) | 3.3 | (33.8) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Female (contd)

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Europe (contd) | | | | | | | | | | | | |
| *France, Bas-Rhin | – | – | 0.9 | (6.1) | 7.6 | (49.5) | 1.1 | (6.6) | 3.9 | (25.0) | 1.7 | (12.7) |
| *France, Calvados | <i>0.1</i> | <i>(0.6)</i> | 1.1 | (6.0) | 8.6 | (51.6) | 0.7 | (5.4) | 3.5 | (22.7) | 1.9 | (13.7) |
| *France, Doubs | <i>0.1</i> | <i>(0.5)</i> | 0.8 | (5.1) | 7.8 | (48.8) | 1.0 | (5.4) | 4.4 | (28.4) | 1.6 | (11.8) |
| *France, Gironde | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.5 | (2.7) | 10.4 | (51.0) | 0.7 | (3.4) | 5.1 | (25.8) | 3.0 | (17.0) |
| *France, Haut-Rhin | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.8 | (5.1) | 7.7 | (46.8) | 0.9 | (5.1) | 4.4 | (28.1) | 2.2 | (14.7) |
| *France, Hérault | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.7 | (3.0) | 11.3 | (53.3) | 1.2 | (5.1) | 5.1 | (25.3) | 2.4 | (13.2) |
| *France, Isère | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.3 | (1.4) | 7.1 | (44.8) | 0.8 | (4.8) | 4.4 | (29.6) | 2.8 | (19.1) |
| *France, Lille-Métropole | – | – | 1.1 | (7.4) | 7.7 | (48.3) | 0.7 | (4.3) | 3.9 | (26.4) | 2.0 | (13.4) |
| *France, Limousin | – | – | 1.2 | (8.1) | 6.8 | (48.0) | 0.8 | (4.5) | 2.7 | (21.5) | 2.1 | (17.9) |
| *France, Loire-Atlantique | – | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (8.3) | 6.4 | (44.3) | 0.8 | (5.7) | 3.2 | (22.7) | 2.5 | (18.9) |
| *France, Manche | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | 0.6 | (4.7) | 7.2 | (55.0) | 0.8 | (5.4) | 3.1 | (23.3) | 1.3 | (11.2) |
| *France, Somme | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 0.7 | (4.0) | 8.3 | (48.8) | 0.7 | (4.0) | 4.3 | (26.0) | 2.6 | (17.0) |
| *France, Tarn | – | – | 1.9 | (12.2) | 7.9 | (55.4) | <i>0.3</i> | <i>(2.4)</i> | 3.3 | (24.5) | 0.6 | (5.4) |
| *France, Territoire de Belfort | <i>0.2</i> | <i>(1.7)</i> | <i>0.7</i> | <i>(4.2)</i> | 8.6 | (49.2) | <i>1.1</i> | <i>(5.9)</i> | 4.5 | (28.0) | 2.0 | (11.0) |
| *France, Vendée | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | 1.1 | (7.6) | 6.8 | (45.6) | 0.8 | (5.6) | 3.4 | (22.4) | 2.4 | (18.4) |
| Germany, Bavaria | 0.0 | (0.2) | 1.1 | (6.8) | 5.6 | (33.6) | 0.6 | (3.5) | 2.9 | (18.1) | 5.1 | (37.9) |
| Germany, Bremen | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 6.8 | (24.0) | 9.5 | (35.6) | 0.7 | (2.7) | 5.3 | (19.8) | 3.6 | (17.7) |
| Germany, Hamburg | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | 1.9 | (6.6) | 8.6 | (31.0) | 0.8 | (3.0) | 4.1 | (15.2) | 10.7 | (44.1) |
| Germany, Lower Saxony | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (5.6) | 6.3 | (29.6) | 0.7 | (3.3) | 3.0 | (14.6) | 8.3 | (47.0) |
| Germany, Munich | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 1.1 | (6.2) | 6.6 | (36.9) | 0.7 | (4.0) | 3.3 | (19.1) | 4.9 | (33.6) |
| *Germany, North Rhine-Westphalia | 0.0 | (0.1) | 2.1 | (7.6) | 7.9 | (29.6) | 0.8 | (3.0) | 3.9 | (15.0) | 9.6 | (44.7) |
| Germany, Rhineland-Palatinate | – | <i>(0.0)</i> | 1.1 | (5.8) | 5.5 | (28.2) | 0.6 | (3.1) | 2.7 | (14.0) | 7.8 | (48.8) |
| Germany, Saarland | <i>0.1</i> | <i>(0.5)</i> | 2.8 | (11.4) | 7.3 | (30.2) | 0.7 | (2.7) | 3.7 | (16.0) | 7.6 | (39.3) |
| *Germany, Schleswig-Holstein | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.6 | (6.2) | 8.5 | (32.6) | 0.9 | (3.4) | 4.2 | (16.4) | 8.9 | (41.2) |
| Iceland | <i>0.1</i> | <i>(0.2)</i> | <i>0.5</i> | <i>(1.4)</i> | 8.9 | (26.9) | <i>0.6</i> | <i>(1.6)</i> | 5.2 | (15.0) | 17.7 | (54.8) |
| Ireland | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.4 | (9.3) | 11.5 | (44.1) | 1.1 | (4.3) | 6.0 | (23.5) | 4.4 | (18.7) |
| *Italy, Aosta Valley | – | – | 1.3 | (9.6) | 3.8 | (23.7) | <i>0.2</i> | <i>(2.6)</i> | 2.1 | (15.8) | 7.2 | (48.2) |
| Italy, Barletta | – | – | <i>0.5</i> | <i>(8.1)</i> | 2.2 | (30.3) | <i>0.3</i> | <i>(4.0)</i> | 1.1 | (16.2) | 2.3 | (41.4) |
| Italy, Bergamo | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.4 | (7.0) | 6.1 | (32.8) | 1.1 | (5.8) | 2.8 | (15.7) | 5.9 | (38.6) |
| Italy, Biella | – | – | 1.8 | (13.1) | 4.8 | (37.4) | 1.2 | (7.3) | 3.9 | (23.8) | 2.3 | (18.4) |
| Italy, Caserta | – | – | 0.8 | (8.2) | 2.6 | (23.4) | 0.5 | (4.1) | 1.8 | (16.4) | 4.8 | (48.0) |
| Italy, Catania, Messina, and Enna | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.4 | (4.2) | 3.1 | (26.9) | 0.4 | (3.4) | 1.9 | (16.3) | 4.8 | (49.0) |
| Italy, Como | – | – | 1.6 | (11.1) | 4.4 | (30.2) | 0.9 | (5.8) | 2.5 | (19.4) | 3.9 | (33.5) |
| Italy, Cremona | – | – | 1.5 | (8.7) | 4.6 | (29.8) | <i>0.5</i> | <i>(2.8)</i> | 2.5 | (17.4) | 5.5 | (41.3) |
| Italy, Ferrara | – | – | 2.5 | (13.8) | 3.9 | (22.0) | 0.7 | (4.5) | 2.2 | (13.8) | 6.0 | (45.9) |
| Italy, Florence and Prato | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.3 | (1.7) | 2.5 | (11.8) | <i>0.2</i> | <i>(1.1)</i> | 1.5 | (8.0) | 12.0 | (77.2) |
| Italy, Friuli-Venezia Giulia | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.7 | (4.0) | 2.4 | (13.6) | <i>0.1</i> | <i>(0.6)</i> | 1.4 | (7.8) | 11.3 | (73.8) |
| Italy, Latina | – | – | 1.0 | (7.2) | 4.5 | (29.0) | 0.4 | (3.6) | 3.2 | (21.6) | 5.1 | (38.6) |
| Italy, Lecco | – | – | 1.5 | (9.7) | 4.4 | (30.9) | <i>0.2</i> | <i>(1.7)</i> | 2.6 | (16.6) | 5.0 | (41.1) |
| Italy, Lombardy, South, Pavia | <i>0.0</i> | <i>(0.3)</i> | 1.0 | (6.1) | 5.0 | (29.8) | 0.5 | (3.5) | 2.7 | (17.8) | 5.7 | (42.4) |
| Italy, Mantua | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | 0.8 | (4.9) | 1.1 | (11.3) | <i>0.0</i> | <i>(0.4)</i> | 0.7 | (6.1) | 12.2 | (76.9) |
| Italy, Milan | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.3 | (6.8) | 6.2 | (33.3) | 0.9 | (4.4) | 3.3 | (18.0) | 6.0 | (37.5) |
| Italy, Modena | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 2.3 | (12.2) | 7.6 | (42.8) | 1.2 | (6.1) | 4.4 | (24.9) | 2.1 | (13.8) |
| Italy, Monza | <i>0.1</i> | <i>(0.7)</i> | 1.3 | (9.6) | 5.2 | (33.5) | 0.9 | (5.6) | 3.3 | (21.3) | 3.7 | (29.3) |
| Italy, Naples | – | – | 1.0 | (7.7) | 3.7 | (28.0) | 0.7 | (5.5) | 1.4 | (11.4) | 5.1 | (47.2) |
| Italy, Nuoro | – | – | 1.4 | (17.3) | 2.9 | (32.7) | <i>0.3</i> | <i>(6.1)</i> | 1.4 | (16.3) | 1.8 | (27.6) |
| Italy, Palermo | – | – | 0.5 | (4.5) | 3.0 | (23.1) | 0.4 | (3.8) | 1.8 | (14.6) | 5.7 | (54.0) |
| Italy, Parma | – | – | <i>0.3</i> | <i>(1.5)</i> | 7.4 | (42.4) | 1.4 | (8.3) | 4.3 | (26.1) | 3.5 | (21.7) |
| Italy, Piacenza | – | – | 2.6 | (13.0) | 6.9 | (40.6) | 1.3 | (7.6) | 3.9 | (19.6) | 3.0 | (19.2) |
| Italy, Ragusa and Caltanissetta | <i>0.1</i> | <i>(0.8)</i> | 0.3 | (4.0) | 1.7 | (20.2) | <i>0.3</i> | <i>(3.2)</i> | 1.4 | (15.7) | 3.8 | (56.0) |
| Italy, Reggio Emilia | – | – | 1.5 | (10.0) | 7.3 | (42.8) | 1.1 | (6.4) | 2.9 | (16.5) | 3.0 | (24.3) |
| Italy, Romagna | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 1.1 | (5.6) | 6.9 | (35.7) | 1.3 | (6.4) | 3.7 | (18.3) | 6.0 | (33.9) |
| Italy, Sassari | – | – | 0.7 | (6.2) | 3.3 | (26.2) | 0.7 | (7.9) | 2.3 | (19.6) | 4.4 | (40.0) |
| Italy, Sondrio | – | – | 1.2 | (6.6) | 4.2 | (20.7) | <i>0.9</i> | <i>(4.5)</i> | 3.4 | (16.2) | 7.7 | (52.0) |
| Italy, South Tyrol | – | – | 1.8 | (12.3) | 7.0 | (42.8) | 1.0 | (6.2) | 3.9 | (27.2) | 1.6 | (11.5) |
| Italy, Syracuse | – | – | <i>0.3</i> | <i>(2.8)</i> | 2.4 | (22.1) | <i>0.1</i> | <i>(0.5)</i> | 1.5 | (12.9) | 6.2 | (61.8) |
| Italy, Taranto | – | – | <i>0.3</i> | <i>(3.7)</i> | 3.1 | (33.6) | 0.4 | (5.1) | 1.8 | (20.3) | 2.8 | (37.3) |
| Italy, Trento | <i>0.1</i> | <i>(0.5)</i> | 1.5 | (15.8) | 3.8 | (38.0) | 0.6 | (6.5) | 1.8 | (20.1) | 1.8 | (19.0) |
| Italy, Turin | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 0.4 | (3.0) | 2.6 | (18.0) | 0.5 | (3.3) | 1.5 | (10.2) | 8.7 | (65.3) |
| Italy, Umbria | <i>0.1</i> | <i>(0.6)</i> | 0.3 | (2.0) | 3.4 | (21.5) | 0.7 | (3.9) | 1.8 | (11.5) | 8.2 | (60.4) |
| Italy, Varese | <i>0.0</i> | <i>(0.4)</i> | 1.0 | (7.1) | 5.1 | (36.5) | 0.8 | (5.7) | 2.4 | (18.2) | 4.2 | (32.1) |
| Italy, Veneto | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.4 | (3.0) | 1.6 | (10.0) | 0.3 | (1.9) | 1.0 | (6.3) | 10.2 | (78.6) |
| Latvia | <i>0.0</i> | <i>(0.4)</i> | 1.1 | (11.3) | 2.1 | (22.9) | 0.6 | (6.2) | 1.6 | (15.6) | 3.9 | (43.6) |
| Lithuania | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.1 | (1.2) | 1.7 | (21.6) | 0.3 | (4.7) | 0.9 | (10.7) | 4.3 | (61.7) |
| Malta | – | – | <i>0.3</i> | <i>(2.6)</i> | 1.0 | (8.7) | <i>0.3</i> | <i>(1.7)</i> | 0.8 | (6.9) | 8.5 | (80.1) |
| *The Netherlands | 0.0 | (0.1) | 2.6 | (8.8) | 15.4 | (51.4) | 1.4 | (4.5) | 7.2 | (25.0) | 2.9 | (10.2) |
| Norway | <i>0.1</i> | <i>(0.1)</i> | 1.2 | (4.4) | 9.9 | (37.1) | 1.0 | (3.8) | 5.7 | (21.3) | 7.8 | (33.3) |
| Poland, Greater Poland | <i>0.0</i> | <i>(0.1)</i> | 0.1 | (0.7) | 0.3 | (1.7) | <i>0.0</i> | <i>(0.3)</i> | 0.2 | (0.9) | 17.6 | (96.3) |
| Poland, Kielce | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | 0.6 | (4.2) | 0.5 | (3.4) | <i>0.0</i> | <i>(0.4)</i> | 0.4 | (2.1) | 11.9 | (89.6) |
| Poland, Lower Silesia | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 0.1 | (0.5) | 0.1 | (0.4) | <i>0.0</i> | <i>(0.0)</i> | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 20.1 | (98.7) |
| *Poland, Lublin | <i>0.0</i> | <i>(0.2)</i> | 1.2 | (8.7) | 2.7 | (18.8) | 0.4 | (3.0) | 0.9 | (5.9) | 8.7 | (63.3) |
| Poland, Podkarpackie | <i>0.1</i> | <i>(0.4)</i> | 0.4 | (2.9) | 1.2 | (9.9) | 0.2 | (1.3) | 0.2 | (2.0) | 9.5 | (83.5) |
| Portugal, Azores | – | – | <i>0.5</i> | <i>(4.2)</i> | 1.6 | (16.9) | <i>0.1</i> | <i>(1.4)</i> | 0.8 | (8.5) | 5.6 | (69.0) |
| Russian Federation, Arkhangelsk | <i>0.1</i> | <i>(0.7)</i> | 0.8 | (12.2) | 1.9 | (28.6) | 0.3 | (4.2) | 1.4 | (20.0) | 2.0 | (34.3) |
| Russian Federation, Chelyabinsk | 0.1 | (0.6) | 0.4 | (4.1) | 3.7 | (40.5) | 0.5 | (5.7) | 2.1 | (23.4) | 2.0 | (25.7) |
| *Russian Federation, Karelia | <i>0.0</i> | <i>(0.4)</i> | <i>0.0</i> | <i>(0.9)</i> | 1.4 | (21.0) | 0.4 | (6.1) | 0.7 | (10.0) | 4.1 | (61.6) |
| Russian Federation, Samara | <i>0.0</i> | <i>(0.4)</i> | 1.4 | (19.0) | 2.7 | (37.3) | 0.4 | (5.1) | 1.4 | (17.8) | 1.4 | (20.5) |
| Slovakia | <i>0.0</i> | <i>(0.3)</i> | 1.1 | (8.3) | 4.0 | (29.9) | 0.8 | (6.0) | 1.9 | (14.1) | 5.2 | (41.4) |
| Slovenia | <i>0.1</i> | <i>(0.3)</i> | 1.1 | (6.0) | 8.6 | (48.9) | 1.1 | (6.3) | 4.7 | (26.7) | 1.6 | (11.9) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
Percentage distribution of the number of cases
Trachea, bronchus and lung (C33-34) - Female (contd)

| | C33 | | C34.0 | | C34.1 | | C34.2 | | C34.3 | | C34.8-9 | |
|---|---------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|
| | Trachea | | Main bronchus | | Upper lobe | | Middle lobe | | Lower lobe | | Other & unspec. | |
| | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) | ASR | (%) |
| Europe (contd) | | | | | | | | | | | | |
| Spain, Albacete | - | - | 1.0 | (17.2) | 1.9 | (34.4) | 0.2 | (3.1) | 1.6 | (26.6) | 0.9 | (18.8) |
| Spain, Asturias | - | - | 0.5 | (3.9) | 5.0 | (36.3) | 0.5 | (3.9) | 2.3 | (17.4) | 4.4 | (38.4) |
| Spain, Basque Country | - | - | 1.1 | (7.3) | 7.0 | (49.0) | 0.5 | (3.9) | 3.1 | (21.6) | 2.3 | (18.2) |
| Spain, Canary Islands | 0.0 | (0.1) | 1.4 | (11.2) | 5.5 | (44.6) | 0.6 | (5.1) | 2.5 | (21.7) | 1.9 | (17.2) |
| Spain, Castellón | - | - | 0.2 | (1.9) | 2.8 | (32.4) | 0.2 | (3.3) | 1.3 | (16.9) | 3.8 | (45.5) |
| Spain, Ciudad Real | - | - | 0.2 | (2.8) | 2.9 | (39.0) | 0.3 | (3.5) | 1.4 | (19.1) | 2.3 | (35.5) |
| Spain, Cuenca | - | - | 0.9 | (11.8) | 1.6 | (33.3) | 0.4 | (5.9) | 1.6 | (23.5) | 1.5 | (25.5) |
| Spain, Girona | 0.1 | (0.6) | 0.4 | (3.8) | 3.2 | (27.8) | 0.1 | (1.6) | 1.1 | (10.2) | 4.9 | (55.9) |
| Spain, Granada | - | - | 0.8 | (11.8) | 3.2 | (41.1) | 0.6 | (6.8) | 1.5 | (24.3) | 0.9 | (16.1) |
| Spain, La Rioja | - | - | 0.6 | (8.5) | 3.6 | (45.4) | 0.6 | (5.4) | 2.4 | (28.5) | 0.8 | (12.3) |
| Spain, Mallorca | - | - | 0.9 | (5.8) | 4.6 | (35.0) | 0.4 | (2.9) | 1.8 | (13.9) | 5.5 | (42.4) |
| Spain, Murcia | - | - | 0.3 | (3.7) | 3.0 | (38.8) | 0.2 | (2.9) | 1.1 | (15.1) | 2.5 | (39.6) |
| Spain, Navarra | - | - | 1.1 | (9.2) | 6.0 | (45.6) | 0.7 | (5.3) | 2.5 | (19.4) | 2.5 | (20.4) |
| Spain, Tarragona | - | - | 0.2 | (1.1) | 4.3 | (42.5) | 0.4 | (5.1) | 1.8 | (18.7) | 3.2 | (32.6) |
| Switzerland, Fribourg | - | - | 1.3 | (5.3) | 10.3 | (42.9) | 0.9 | (3.4) | 6.3 | (27.8) | 4.7 | (20.7) |
| Switzerland, Geneva | - | - | 1.5 | (8.2) | 10.1 | (45.8) | 1.0 | (5.3) | 5.2 | (24.9) | 3.1 | (15.7) |
| Switzerland, Graubünden and Glarus | - | - | 0.9 | (5.2) | 7.9 | (47.7) | 1.5 | (7.8) | 4.4 | (26.4) | 1.6 | (13.0) |
| Switzerland, Neuchâtel | - | - | 3.0 | (11.6) | 12.3 | (46.0) | 1.7 | (6.2) | 5.4 | (21.9) | 2.9 | (14.3) |
| Switzerland, St Gall–Appenzell | 0.0 | (0.2) | 1.1 | (7.2) | 8.1 | (45.2) | 0.8 | (4.4) | 4.6 | (28.1) | 2.1 | (14.8) |
| Switzerland, Ticino | 0.0 | (0.2) | 0.7 | (2.3) | 10.6 | (45.6) | 1.2 | (6.0) | 5.7 | (24.1) | 3.9 | (21.8) |
| Switzerland, Valais | - | - | 2.0 | (9.2) | 11.1 | (50.4) | 1.3 | (5.3) | 6.0 | (27.2) | 1.2 | (7.8) |
| Switzerland, Vaud | 0.2 | (0.4) | 1.7 | (8.2) | 9.2 | (40.2) | 0.7 | (3.6) | 5.4 | (25.0) | 4.3 | (22.6) |
| Switzerland, Zurich | - | - | 0.8 | (3.6) | 8.8 | (43.0) | 0.8 | (3.8) | 4.8 | (23.9) | 4.7 | (25.7) |
| Ukraine | 0.0 | (0.4) | 0.6 | (9.3) | 2.2 | (34.6) | 0.3 | (5.0) | 1.1 | (17.3) | 2.0 | (33.4) |
| UK | 0.0 | (0.1) | 1.7 | (5.8) | 11.1 | (38.9) | 0.9 | (3.3) | 5.5 | (19.9) | 8.1 | (32.1) |
| UK, England | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (5.6) | 10.6 | (38.9) | 0.9 | (3.3) | 5.3 | (20.1) | 7.7 | (31.9) |
| UK, England, East | 0.0 | (0.1) | 2.4 | (10.7) | 10.3 | (45.9) | 1.0 | (4.3) | 5.1 | (23.6) | 3.2 | (15.4) |
| UK, England, East Midlands | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (6.9) | 10.6 | (40.6) | 0.8 | (3.1) | 5.0 | (20.1) | 6.5 | (29.2) |
| UK, England, London | 0.0 | (0.1) | 0.8 | (3.1) | 8.7 | (34.8) | 0.7 | (2.8) | 4.4 | (17.9) | 9.6 | (41.4) |
| UK, England, North East | 0.0 | (0.1) | 2.3 | (5.4) | 17.9 | (43.7) | 1.5 | (3.5) | 9.5 | (23.6) | 8.6 | (23.7) |
| UK, England, North West | 0.1 | (0.1) | 1.9 | (5.0) | 13.6 | (37.9) | 1.2 | (3.2) | 6.5 | (18.7) | 10.6 | (35.1) |
| UK, England, South West | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (6.0) | 8.1 | (36.0) | 1.0 | (4.4) | 3.9 | (18.6) | 6.6 | (34.9) |
| UK, England, South East | 0.1 | (0.2) | 0.8 | (3.6) | 7.9 | (35.5) | 0.6 | (2.7) | 4.0 | (18.5) | 7.9 | (39.5) |
| UK, England, West Midlands | 0.0 | (0.1) | 1.6 | (6.5) | 9.1 | (37.1) | 0.8 | (3.2) | 4.4 | (18.7) | 7.4 | (34.4) |
| UK, England, Yorkshire and The Humber | 0.0 | (0.1) | 1.8 | (5.4) | 14.1 | (41.6) | 1.2 | (3.3) | 7.3 | (22.4) | 8.1 | (27.1) |
| UK, Northern Ireland | 0.1 | (0.2) | 0.9 | (3.0) | 5.6 | (21.4) | 0.4 | (1.5) | 2.3 | (8.9) | 17.0 | (65.0) |
| UK, Scotland | 0.0 | (0.0) | 2.9 | (7.1) | 17.1 | (42.8) | 1.1 | (2.8) | 8.2 | (21.5) | 9.3 | (25.8) |
| UK, Wales | 0.0 | (0.1) | 2.0 | (6.7) | 10.7 | (35.8) | 1.1 | (3.9) | 5.5 | (18.5) | 8.5 | (35.1) |
| Oceania | | | | | | | | | | | | |
| Australia | 0.0 | (0.1) | 1.4 | (6.2) | 8.4 | (38.5) | 1.0 | (4.3) | 4.8 | (22.3) | 5.5 | (28.7) |
| Australia, Australian Capital Territory | - | - | 1.0 | (5.2) | 5.7 | (32.0) | 0.9 | (4.8) | 4.4 | (24.8) | 5.8 | (33.2) |
| Australia, New South Wales | 0.0 | (0.1) | 1.6 | (7.1) | 9.2 | (41.3) | 0.9 | (4.1) | 5.2 | (23.4) | 4.6 | (24.0) |
| Australia, Northern Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | (100.0) |
| Australia, Northern Territory: Non-Indigenous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.8 | (100.0) |
| Australia, Northern Territory: Indigenous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.6 | (100.0) |
| Australia, Queensland | 0.0 | (0.1) | 1.5 | (6.7) | 8.8 | (38.5) | 1.2 | (5.0) | 5.0 | (22.3) | 5.5 | (27.4) |
| Australia, South Australia | 0.0 | (0.1) | 1.1 | (5.5) | 7.1 | (37.0) | 1.0 | (5.0) | 4.7 | (25.2) | 5.0 | (27.2) |
| Australia, Tasmania | - | - | 1.1 | (4.7) | 9.5 | (38.5) | 1.0 | (4.2) | 5.1 | (21.8) | 6.8 | (30.8) |
| Australia, Victoria | 0.0 | (0.1) | 1.3 | (6.4) | 7.8 | (37.1) | 0.9 | (4.0) | 4.4 | (21.0) | 5.6 | (31.5) |
| Australia, Western Australia | 0.0 | (0.1) | 0.7 | (3.3) | 7.8 | (36.0) | 1.0 | (4.1) | 4.4 | (20.2) | 7.3 | (36.2) |
| *France, New Caledonia | - | - | 1.2 | (5.3) | 10.2 | (44.4) | 1.0 | (3.8) | 7.3 | (30.1) | 4.0 | (16.5) |
| New Zealand | 0.0 | (0.0) | 1.9 | (7.5) | 9.8 | (39.2) | 1.1 | (4.2) | 4.8 | (19.4) | 6.7 | (29.8) |
| *New Zealand: Maori | 0.1 | (0.1) | 6.6 | (8.1) | 36.0 | (43.1) | 4.1 | (4.9) | 14.0 | (16.6) | 22.7 | (27.2) |
| *New Zealand: Pacific Islander | - | - | 1.5 | (6.0) | 9.6 | (37.1) | 0.8 | (2.6) | 6.1 | (23.2) | 8.0 | (31.1) |
| USA, Hawaii | 0.0 | (0.2) | 0.7 | (2.6) | 10.3 | (43.5) | 1.1 | (4.5) | 6.0 | (25.0) | 5.5 | (24.2) |
| *USA, Hawaii: White | 0.0 | (0.2) | 1.0 | (3.6) | 12.3 | (44.1) | 1.2 | (4.0) | 6.8 | (24.2) | 6.1 | (23.9) |
| *USA, Hawaii: Japanese | 0.0 | (0.3) | 0.5 | (2.9) | 7.3 | (44.7) | 0.7 | (4.5) | 3.9 | (25.4) | 3.2 | (22.2) |
| *USA, Hawaii: Chinese | - | - | 0.5 | (1.8) | 7.9 | (43.9) | 0.7 | (3.5) | 6.1 | (32.5) | 2.4 | (18.4) |
| *USA, Hawaii: Hawaiian | - | - | 1.0 | (2.6) | 17.5 | (45.8) | 1.4 | (3.6) | 8.0 | (20.8) | 10.2 | (27.3) |
| *USA, Hawaii: Filipino | 0.1 | (0.4) | 0.2 | (0.8) | 8.0 | (38.7) | 1.2 | (6.5) | 6.4 | (27.8) | 5.5 | (25.8) |
| *USA, Pacific Islands | - | - | 1.3 | (9.2) | 4.3 | (30.6) | 0.4 | (3.1) | 1.6 | (11.2) | 5.8 | (45.9) |

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.